

APPENDIX C

Ambient Air Monitoring Analytical Results



INALAB, Inc.

**LABORATORY DIVISION
ANALYTICAL REPORT**

30 October 2009

3615 Harding Avenue, Ste. 308, Honolulu, Hawaii 96816

VOICE: (808) 735-0422 / FAX: (808) 735-0047

WWW.INALAB.COM



Original No.154

Mr. Russell Okoji
AMEC Earth & Environmental
3049 Ualena Street
Suite 1100
Honolulu HI 96819

Phone Number (808) 545-2462

Facsimile: (808) 528-5379

Analytical Results

INALAB JOB NO: 20092608

CLIENT REFERENCE: PVT Landfill - 947/000002.0002 (10/26/09) - Total Dust

Air-Total Nuisance Dust

NIOSH Method: 0500(mod)

INALAB NO	Your Sample Description	Sample Type	Results	Units	Date Submitted	Date Analyzed
20091027021	01. PVT-D1 PM10: ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.3	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027022	02. PVT-D1 TD: ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.76	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027023	03. PVT-D2 PM10: ROAD ABOVE ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.59	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027024	04. PVT-D2 TD: ROAD ABOVE ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.82	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027025	05. PVT-D3 PM10: High Area Above ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.34	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027026	06. PVT-D3 TD: High Area Above ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.92	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027027	07. PVT-U- PM10: EAST of ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.05	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027028	08. PVT-U-TD: EAST of ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	0.62	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						

INALAB, Inc. is an AIHA IHLAP ACCREDITED LABORATORY (Accreditation No. 101812) with scope of accreditation including metals, solvents, fiber counts and bulk asbestos. INALAB, Inc. is a participant in the Compressed Air Proficiency Test (CAPT) program.

30 October 2009

Controlled Document: Analytical Report, Rev.20090130

Page 1 of 2

Mr. Russell Okoji
AMEC Earth & Environmental
3049 Ualena Street
Suite 1100
Honolulu HI 96819

Phone Number (808) 545-2462
Facsimile: (808) 528-5379

Analytical Results

INALAB JOB NO: 20092608

CLIENT REFERENCE: PVT Landfill - 947/000002.0002 (10/26/09) - Total Dust

Air-Total Nuisance Dust

NIOSH Method: 0500(mod)

INALAB NO	Your Sample Description	Sample Type	Results	Units	Date Submitted	Date Analyzed
20091027029	09. PVT-End Cap - PM10: ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	1.1	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027030	10. PVT-End Cap - TD: ASH PILE (Pre-weighed Cassette)	UNK	4.6	mg/m3	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027256	Blank 1	UNK	< 0.01	mg/filter	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						
20091027257	Blank 2	UNK	< 0.01	mg/filter	10/27/09	10/29/09
REMARKS:						


BATCH QC/QA

Analyte Recovery (%): 100

Precision (% RPD): N/A

System Blank Acceptable

All analysts participate in interlaboratory quality control testing to continuously document proficiency. "The sample(s) analysis(es) subject of this analytical report was (were) conducted in general accordance with the procedures associated with the "analytical method" referenced above. Modifications to this methodology may have been made based upon the analyst's professional judgment and / or sample matrix effects encountered. 1. The analysis of sample relates only to the sample analyzed, and may or may not be representative of the original source of the material submitted for our analysis. 2. UNK refers to the sample submitted for this evaluation/ analysis. 3. DUP means a duplicate analysis of the Unk sample. 4. REP refers to a second preparation of the Unk sample. 5. Tr means TRACE, i.e., the analyte of interest was, to a reasonable degree of scientific certainty present, but was BELOW the quantifiable limits of this determination (stated). 6. ">" means greater than the numerical value listed. 7. "<" means less than the numerical value listed. 8. ND = NOT DETECTED which means the analyte, if present below our stated detection limit/ level. 9. RPD = Relative Percent Deviation $[\text{unk-dup}]/\text{ave}(\text{unk,dup}) \times 100$. 10. This report is not to be duplicated except in full without the expressed written permission of INALAB, Inc. 11. This report should not be construed as an endorsement for a product or a service by the AIHA or any affiliated organizations. 12. Sample and associated sampling/ collection data is reported as provided by client. 13. For air samples, results are calculated based on the reported air volumes. 14. Analytical methods marked with an "#" are not within our AIHA Scope of Accreditation. 15. Results have not been corrected for blank determinations unless noted in remarks.



DID INALAB FORENSIC DIVISION COLLECT THESE SAMPLES? **No**

Approved Signatory
Laboratory Manager

INALAB, Inc. is an AIHA IHLAP ACCREDITED LABORATORY (Accreditation No. 101812) with scope of accreditation including metals, solvents, fiber counts and bulk asbestos. INALAB, Inc. is a participant in the Compressed Air Proficiency Test (CAPT) program.

30 October 2009

Controlled Document: Analytical Report, Rev.20090130

Page 2 of 2



INALAB, Inc.

Experts in Environmental, Forensic, Occupational and Laboratory Services



Analysis Company Name: **INALAB, Inc.**
Street Address: 3615 Harding Avenue, Suite 308
City/State/Zip: Honolulu, HI 96816
Telephone No: (808) 735-0422 FAX: (808) 735-0047

Please Do Not Write in Shaded Areas. Thank you. :-)

INALAB JOB #: 2009

INALAB CLIENT I.D.#:

"TAT" (Turn-Around-Time)	
☒	3-5 Work DAYS (standard)
☐	2 Work DAYS
☐	Priority (1 Work DAY)
☐	Rush (< 1 Work Day)
☐	Immediate: 4 Hours

Date:

Inalab's CLIENT/Co. Name:

Telephone Number:

Project Name / Job #:

Delivered By (print name):

10-27-09

Amc E+E

808 783-6840

PVT Landfill

9471000020002

Mark Bigelow

INALAB Sample NUMBER(s) This Column For INALAB Use Only	Your Sample No./I.D.	Client's Sampling Location	Client's Sample DESCRIPTION	Date / Time Collected	SAMPLE MATRIX	Client: Please State Your Required ANALYSIS	AIR VOLUME
	PVT-D1 PM10	Ash pile	pre-weighed cassette	10/26/09, 1145	Dust	PM10	59.5 L/min
	PVT-D1 TD	"	"	"	"	Niosh Total dust	"
	PVT-D2 PM10	Road above ash pile	"	1158-11208	"	PM10	17 L/min
	PVT-D2 TD	"	"	"	"	Niosh Total dust	"
	PVT-D3 PM10	High area above ash pile	"	1357-11405	"	PM10	23.8 L/min
	PVT-D3 TD	"	"	"	"	Niosh Total dust	"
	PVT-U- PM10	East of Ash pile	"	1050-11555	"	PM10	518.5 L/min
	PVT-U- TD	"	"	"	"	Niosh Total dust	"
	PVT-End Cap-PM10	Ash pile	"	1435-11555	"	PM10	34 L/min
	PVT-End Cap-TD	"	"	"	"	Niosh Total dust	"
Relinquished By: (Signature)							
Received By: (Signature)							
Date	10/27/09, 1105						
Time							
SAMPLE NO(s):							
Send Report to: E-MAIL Address OR F Number							
rachel.okoji@amc.com							
SPECIAL NOTATION: Please include 2 pre-weighed cassettes for Blank analysis.							
TAT Note: If sample(s) are received after 9:00 A.M., that day will not count as a TAT day. Thank you for your support.							

Copy of "COC" YES NO

Received Via: PICK-UP POP BOX FAX USPS

Office D/O

Controlled Document ID: INALAB CHAIN OF CUSTODY WITH REQUEST FOR ANALYTICAL SERVICES, Updated: 7-7-2009

pDR-1000 S/N: 06082
User ID: 6114
Tag Number: 01
Number of logged points: 577
Start time and date: 18:08:09 07-Mar
Elapsed time: 04:48:30
Logging period (sec): 30
Calibration Factor (%): 100
Max Display Concentration: 1.670 mg/m³
Time at maximum: 18:44:10 Mar 07
Max STEL Concentration: 0.138 mg/m³
Time at max STEL: 18:46:09 Mar 07
Overall Avg Conc: 0.044 mg/m³

21-2-3 - End cap

Logged Data:

Point	Date	Time	Avg. (mg/m ³)
1	07 Mar	18:08:39	0.027
2	07 Mar	18:09:09	0.022
3	07 Mar	18:09:39	0.021
4	07 Mar	18:10:09	0.038
5	07 Mar	18:10:39	0.034
6	07 Mar	18:11:09	0.029
7	07 Mar	18:11:39	0.025
8	07 Mar	18:12:09	0.022
9	07 Mar	18:12:39	0.022
10	07 Mar	18:13:09	0.023
11	07 Mar	18:13:39	0.019
12	07 Mar	18:14:09	0.020
13	07 Mar	18:14:39	0.023
14	07 Mar	18:15:09	0.030
15	07 Mar	18:15:39	0.027
16	07 Mar	18:16:09	0.023
17	07 Mar	18:16:39	0.024
18	07 Mar	18:17:09	0.030
19	07 Mar	18:17:39	0.023
20	07 Mar	18:18:09	0.061
21	07 Mar	18:18:39	0.041
22	07 Mar	18:19:09	0.026
23	07 Mar	18:19:39	0.037
24	07 Mar	18:20:09	0.134
25	07 Mar	18:20:39	0.052
26	07 Mar	18:21:09	0.038
27	07 Mar	18:21:39	0.056
28	07 Mar	18:22:09	0.049
29	07 Mar	18:22:39	0.054
30	07 Mar	18:23:09	0.044
31	07 Mar	18:23:39	0.052
32	07 Mar	18:24:09	0.055
33	07 Mar	18:24:39	0.042
34	07 Mar	18:25:09	0.065
35	07 Mar	18:25:39	0.112
36	07 Mar	18:26:09	0.095
37	07 Mar	18:26:39	0.142
38	07 Mar	18:27:09	0.116
39	07 Mar	18:27:39	0.145
40	07 Mar	18:28:09	0.168
41	07 Mar	18:28:39	0.121
42	07 Mar	18:29:09	0.030
43	07 Mar	18:29:39	0.022
44	07 Mar	18:30:09	0.023
45	07 Mar	18:30:39	0.063
46	07 Mar	18:31:09	0.050
47	07 Mar	18:31:39	0.023
48	07 Mar	18:32:09	0.029
49	07 Mar	18:32:39	0.043
50	07 Mar	18:33:09	0.023
51	07 Mar	18:33:39	0.026
52	07 Mar	18:34:09	0.075
53	07 Mar	18:34:39	0.062
54	07 Mar	18:35:09	0.028
55	07 Mar	18:35:39	0.094
56	07 Mar	18:36:09	0.133
57	07 Mar	18:36:39	0.059

58, 07 Mar, 18:37:09, 0.173
59, 07 Mar, 18:37:39, 0.080
60, 07 Mar, 18:38:09, 0.047
61, 07 Mar, 18:38:39, 0.152
62, 07 Mar, 18:39:09, 0.196
63, 07 Mar, 18:39:39, 0.079
64, 07 Mar, 18:40:09, 0.159
65, 07 Mar, 18:40:39, 0.307
66, 07 Mar, 18:41:09, 0.294
67, 07 Mar, 18:41:39, 0.250
68, 07 Mar, 18:42:09, 0.098
69, 07 Mar, 18:42:39, 0.026
70, 07 Mar, 18:43:09, 0.023
71, 07 Mar, 18:43:39, 0.122
72, 07 Mar, 18:44:09, 0.816
73, 07 Mar, 18:44:39, 0.191
74, 07 Mar, 18:45:09, 0.073
75, 07 Mar, 18:45:39, 0.126
76, 07 Mar, 18:46:09, 0.330
77, 07 Mar, 18:46:39, 0.025
78, 07 Mar, 18:47:09, 0.024
79, 07 Mar, 18:47:39, 0.030
80, 07 Mar, 18:48:09, 0.011
81, 07 Mar, 18:48:39, 0.014
82, 07 Mar, 18:49:09, 0.009
83, 07 Mar, 18:49:39, 0.035
84, 07 Mar, 18:50:09, 0.011
85, 07 Mar, 18:50:39, 0.010
86, 07 Mar, 18:51:09, 0.017
87, 07 Mar, 18:51:39, 0.012
88, 07 Mar, 18:52:09, 0.016
89, 07 Mar, 18:52:39, 0.015
90, 07 Mar, 18:53:09, 0.011
91, 07 Mar, 18:53:39, 0.012
92, 07 Mar, 18:54:09, 0.010
93, 07 Mar, 18:54:39, 0.015
94, 07 Mar, 18:55:09, 0.013
95, 07 Mar, 18:55:39, 0.024
96, 07 Mar, 18:56:09, 0.076
97, 07 Mar, 18:56:39, 0.053
98, 07 Mar, 18:57:09, 0.027
99, 07 Mar, 18:57:39, 0.011
100, 07 Mar, 18:58:09, 0.022
101, 07 Mar, 18:58:39, 0.043
102, 07 Mar, 18:59:09, 0.034
103, 07 Mar, 18:59:39, 0.046
104, 07 Mar, 19:00:09, 0.019
105, 07 Mar, 19:00:39, 0.064
106, 07 Mar, 19:01:09, 0.041
107, 07 Mar, 19:01:39, 0.016
108, 07 Mar, 19:02:09, 0.039
109, 07 Mar, 19:02:39, 0.035
110, 07 Mar, 19:03:09, 0.055
111, 07 Mar, 19:03:39, 0.038
112, 07 Mar, 19:04:09, 0.025
113, 07 Mar, 19:04:39, 0.013
114, 07 Mar, 19:05:09, 0.022
115, 07 Mar, 19:05:39, 0.013
116, 07 Mar, 19:06:09, 0.033
117, 07 Mar, 19:06:39, 0.045
118, 07 Mar, 19:07:09, 0.046
119, 07 Mar, 19:07:39, 0.035
120, 07 Mar, 19:08:09, 0.028
121, 07 Mar, 19:08:39, 0.007
122, 07 Mar, 19:09:09, 0.006
123, 07 Mar, 19:09:39, 0.014
124, 07 Mar, 19:10:09, 0.014
125, 07 Mar, 19:10:39, 0.017
126, 07 Mar, 19:11:09, 0.036
127, 07 Mar, 19:11:39, 0.008
128, 07 Mar, 19:12:09, 0.009
129, 07 Mar, 19:12:39, 0.007

130, 07 Mar, 19:13:09, 0.009
131, 07 Mar, 19:13:39, 0.007
132, 07 Mar, 19:14:09, 0.009
133, 07 Mar, 19:14:39, 0.007
134, 07 Mar, 19:15:09, 0.005
135, 07 Mar, 19:15:39, 0.023
136, 07 Mar, 19:16:09, 0.026
137, 07 Mar, 19:16:39, 0.032
138, 07 Mar, 19:17:09, 0.037
139, 07 Mar, 19:17:39, 0.032
140, 07 Mar, 19:18:09, 0.033
141, 07 Mar, 19:18:39, 0.035
142, 07 Mar, 19:19:09, 0.028
143, 07 Mar, 19:19:39, 0.012
144, 07 Mar, 19:20:09, 0.038
145, 07 Mar, 19:20:39, 0.035
146, 07 Mar, 19:21:09, 0.037
147, 07 Mar, 19:21:39, 0.035
148, 07 Mar, 19:22:09, 0.062
149, 07 Mar, 19:22:39, 0.027
150, 07 Mar, 19:23:09, 0.032
151, 07 Mar, 19:23:39, 0.018
152, 07 Mar, 19:24:09, 0.023
153, 07 Mar, 19:24:39, 0.046
154, 07 Mar, 19:25:09, 0.022
155, 07 Mar, 19:25:39, 0.028
156, 07 Mar, 19:26:09, 0.011
157, 07 Mar, 19:26:39, 0.035
158, 07 Mar, 19:27:09, 0.046
159, 07 Mar, 19:27:39, 0.042
160, 07 Mar, 19:28:09, 0.049
161, 07 Mar, 19:28:39, 0.034
162, 07 Mar, 19:29:09, 0.026
163, 07 Mar, 19:29:39, 0.029
164, 07 Mar, 19:30:09, 0.033
165, 07 Mar, 19:30:39, 0.029
166, 07 Mar, 19:31:09, 0.029
167, 07 Mar, 19:31:39, 0.092
168, 07 Mar, 19:32:09, 0.081
169, 07 Mar, 19:32:39, 0.045
170, 07 Mar, 19:33:09, 0.040
171, 07 Mar, 19:33:39, 0.033
172, 07 Mar, 19:34:09, 0.056
173, 07 Mar, 19:34:39, 0.051
174, 07 Mar, 19:35:09, 0.076
175, 07 Mar, 19:35:39, 0.054
176, 07 Mar, 19:36:09, 0.045
177, 07 Mar, 19:36:39, 0.042
178, 07 Mar, 19:37:09, 0.041
179, 07 Mar, 19:37:39, 0.040
180, 07 Mar, 19:38:09, 0.019
181, 07 Mar, 19:38:39, 0.019
182, 07 Mar, 19:39:09, 0.026
183, 07 Mar, 19:39:39, 0.052
184, 07 Mar, 19:40:09, 0.040
185, 07 Mar, 19:40:39, 0.025
186, 07 Mar, 19:41:09, 0.047
187, 07 Mar, 19:41:39, 0.041
188, 07 Mar, 19:42:09, 0.046
189, 07 Mar, 19:42:39, 0.056
190, 07 Mar, 19:43:09, 0.022
191, 07 Mar, 19:43:39, 0.020
192, 07 Mar, 19:44:09, 0.018
193, 07 Mar, 19:44:39, 0.020
194, 07 Mar, 19:45:09, 0.054
195, 07 Mar, 19:45:39, 0.046
196, 07 Mar, 19:46:09, 0.038
197, 07 Mar, 19:46:39, 0.063
198, 07 Mar, 19:47:09, 0.036
199, 07 Mar, 19:47:39, 0.045
200, 07 Mar, 19:48:09, 0.141
201, 07 Mar, 19:48:39, 0.124

202, 07 Mar, 19:49:09, 0.042
203, 07 Mar, 19:49:39, 0.046
204, 07 Mar, 19:50:09, 0.041
205, 07 Mar, 19:50:39, 0.045
206, 07 Mar, 19:51:09, 0.034
207, 07 Mar, 19:51:39, 0.052
208, 07 Mar, 19:52:09, 0.083
209, 07 Mar, 19:52:39, 0.037
210, 07 Mar, 19:53:09, 0.030
211, 07 Mar, 19:53:39, 0.044
212, 07 Mar, 19:54:09, 0.043
213, 07 Mar, 19:54:39, 0.044
214, 07 Mar, 19:55:09, 0.078
215, 07 Mar, 19:55:39, 0.050
216, 07 Mar, 19:56:09, 0.051
217, 07 Mar, 19:56:39, 0.031
218, 07 Mar, 19:57:09, 0.064
219, 07 Mar, 19:57:39, 0.069
220, 07 Mar, 19:58:09, 0.027
221, 07 Mar, 19:58:39, 0.061
222, 07 Mar, 19:59:09, 0.027
223, 07 Mar, 19:59:39, 0.052
224, 07 Mar, 20:00:09, 0.033
225, 07 Mar, 20:00:39, 0.061
226, 07 Mar, 20:01:09, 0.034
227, 07 Mar, 20:01:39, 0.056
228, 07 Mar, 20:02:09, 0.034
229, 07 Mar, 20:02:39, 0.067
230, 07 Mar, 20:03:09, 0.070
231, 07 Mar, 20:03:39, 0.044
232, 07 Mar, 20:04:09, 0.032
233, 07 Mar, 20:04:39, 0.014
234, 07 Mar, 20:05:09, 0.058
235, 07 Mar, 20:05:39, 0.031
236, 07 Mar, 20:06:09, 0.030
237, 07 Mar, 20:06:39, 0.038
238, 07 Mar, 20:07:09, 0.028
239, 07 Mar, 20:07:39, 0.063
240, 07 Mar, 20:08:09, 0.052
241, 07 Mar, 20:08:39, 0.028
242, 07 Mar, 20:09:09, 0.054
243, 07 Mar, 20:09:39, 0.033
244, 07 Mar, 20:10:09, 0.037
245, 07 Mar, 20:10:39, 0.030
246, 07 Mar, 20:11:09, 0.061
247, 07 Mar, 20:11:39, 0.239
248, 07 Mar, 20:12:09, 0.050
249, 07 Mar, 20:12:39, 0.055
250, 07 Mar, 20:13:09, 0.054
251, 07 Mar, 20:13:39, 0.039
252, 07 Mar, 20:14:09, 0.049
253, 07 Mar, 20:14:39, 0.017
254, 07 Mar, 20:15:09, 0.041
255, 07 Mar, 20:15:39, 0.062
256, 07 Mar, 20:16:09, 0.049
257, 07 Mar, 20:16:39, 0.157
258, 07 Mar, 20:17:09, 0.033
259, 07 Mar, 20:17:39, 0.028
260, 07 Mar, 20:18:09, 0.025
261, 07 Mar, 20:18:39, 0.052
262, 07 Mar, 20:19:09, 0.028
263, 07 Mar, 20:19:39, 0.024
264, 07 Mar, 20:20:09, 0.021
265, 07 Mar, 20:20:39, 0.021
266, 07 Mar, 20:21:09, 0.021
267, 07 Mar, 20:21:39, 0.027
268, 07 Mar, 20:22:09, 0.025
269, 07 Mar, 20:22:39, 0.020
270, 07 Mar, 20:23:09, 0.023
271, 07 Mar, 20:23:39, 0.021
272, 07 Mar, 20:24:09, 0.059
273, 07 Mar, 20:24:39, 0.063

274, 07 Mar, 20:25:09, 0.018
275, 07 Mar, 20:25:39, 0.028
276, 07 Mar, 20:26:09, 0.041
277, 07 Mar, 20:26:39, 0.023
278, 07 Mar, 20:27:09, 0.035
279, 07 Mar, 20:27:39, 0.076
280, 07 Mar, 20:28:09, 0.024
281, 07 Mar, 20:28:39, 0.023
282, 07 Mar, 20:29:09, 0.055
283, 07 Mar, 20:29:39, 0.023
284, 07 Mar, 20:30:09, 0.085
285, 07 Mar, 20:30:39, 0.027
286, 07 Mar, 20:31:09, 0.025
287, 07 Mar, 20:31:39, 0.022
288, 07 Mar, 20:32:09, 0.022
289, 07 Mar, 20:32:39, 0.022
290, 07 Mar, 20:33:09, 0.022
291, 07 Mar, 20:33:39, 0.023
292, 07 Mar, 20:34:09, 0.024
293, 07 Mar, 20:34:39, 0.023
294, 07 Mar, 20:35:09, 0.023
295, 07 Mar, 20:35:39, 0.022
296, 07 Mar, 20:36:09, 0.023
297, 07 Mar, 20:36:39, 0.022
298, 07 Mar, 20:37:09, 0.023
299, 07 Mar, 20:37:39, 0.022
300, 07 Mar, 20:38:09, 0.020
301, 07 Mar, 20:38:39, 0.020
302, 07 Mar, 20:39:09, 0.024
303, 07 Mar, 20:39:39, 0.021
304, 07 Mar, 20:40:09, 0.023
305, 07 Mar, 20:40:39, 0.026
306, 07 Mar, 20:41:09, 0.031
307, 07 Mar, 20:41:39, 0.023
308, 07 Mar, 20:42:09, 0.024
309, 07 Mar, 20:42:39, 0.021
310, 07 Mar, 20:43:09, 0.022
311, 07 Mar, 20:43:39, 0.024
312, 07 Mar, 20:44:09, 0.024
313, 07 Mar, 20:44:39, 0.024
314, 07 Mar, 20:45:09, 0.026
315, 07 Mar, 20:45:39, 0.024
316, 07 Mar, 20:46:09, 0.025
317, 07 Mar, 20:46:39, 0.025
318, 07 Mar, 20:47:09, 0.023
319, 07 Mar, 20:47:39, 0.029
320, 07 Mar, 20:48:09, 0.023
321, 07 Mar, 20:48:39, 0.022
322, 07 Mar, 20:49:09, 0.021
323, 07 Mar, 20:49:39, 0.025
324, 07 Mar, 20:50:09, 0.025
325, 07 Mar, 20:50:39, 0.026
326, 07 Mar, 20:51:09, 0.022
327, 07 Mar, 20:51:39, 0.027
328, 07 Mar, 20:52:09, 0.025
329, 07 Mar, 20:52:39, 0.021
330, 07 Mar, 20:53:09, 0.023
331, 07 Mar, 20:53:39, 0.026
332, 07 Mar, 20:54:09, 0.024
333, 07 Mar, 20:54:39, 0.024
334, 07 Mar, 20:55:09, 0.024
335, 07 Mar, 20:55:39, 0.024
336, 07 Mar, 20:56:09, 0.023
337, 07 Mar, 20:56:39, 0.024
338, 07 Mar, 20:57:09, 0.026
339, 07 Mar, 20:57:39, 0.028
340, 07 Mar, 20:58:09, 0.021
341, 07 Mar, 20:58:39, 0.029
342, 07 Mar, 20:59:09, 0.031
343, 07 Mar, 20:59:39, 0.024
344, 07 Mar, 21:00:09, 0.038
345, 07 Mar, 21:00:39, 0.037




346, 07 Mar, 21:01:09, 0.044
347, 07 Mar, 21:01:39, 0.032
348, 07 Mar, 21:02:09, 0.039
349, 07 Mar, 21:02:39, 0.037
350, 07 Mar, 21:03:09, 0.025
351, 07 Mar, 21:03:39, 0.040
352, 07 Mar, 21:04:09, 0.037
353, 07 Mar, 21:04:39, 0.033
354, 07 Mar, 21:05:09, 0.149
355, 07 Mar, 21:05:39, 0.026
356, 07 Mar, 21:06:09, 0.031
357, 07 Mar, 21:06:39, 0.039
358, 07 Mar, 21:07:09, 0.026
359, 07 Mar, 21:07:39, 0.032
360, 07 Mar, 21:08:09, 0.053
361, 07 Mar, 21:08:39, 0.098
362, 07 Mar, 21:09:09, 0.079
363, 07 Mar, 21:09:39, 0.080
364, 07 Mar, 21:10:09, 0.074
365, 07 Mar, 21:10:39, 0.051
366, 07 Mar, 21:11:09, 0.070
367, 07 Mar, 21:11:39, 0.100
368, 07 Mar, 21:12:09, 0.088
369, 07 Mar, 21:12:39, 0.058
370, 07 Mar, 21:13:09, 0.422
371, 07 Mar, 21:13:39, 0.032
372, 07 Mar, 21:14:09, 0.071
373, 07 Mar, 21:14:39, 0.053
374, 07 Mar, 21:15:09, 0.056
375, 07 Mar, 21:15:39, 0.062
376, 07 Mar, 21:16:09, 0.062
377, 07 Mar, 21:16:39, 0.063
378, 07 Mar, 21:17:09, 0.051
379, 07 Mar, 21:17:39, 0.045
380, 07 Mar, 21:18:09, 0.043
381, 07 Mar, 21:18:39, 0.038
382, 07 Mar, 21:19:09, 0.017
383, 07 Mar, 21:19:39, 0.027
384, 07 Mar, 21:20:09, 0.021
385, 07 Mar, 21:20:39, 0.015
386, 07 Mar, 21:21:09, 0.016
387, 07 Mar, 21:21:39, 0.024
388, 07 Mar, 21:22:09, 0.019
389, 07 Mar, 21:22:39, 0.019
390, 07 Mar, 21:23:09, 0.026
391, 07 Mar, 21:23:39, 0.020
392, 07 Mar, 21:24:09, 0.036
393, 07 Mar, 21:24:39, 0.061
394, 07 Mar, 21:25:09, 0.200
395, 07 Mar, 21:25:39, 0.040
396, 07 Mar, 21:26:09, 0.032
397, 07 Mar, 21:26:39, 0.027
398, 07 Mar, 21:27:09, 0.031
399, 07 Mar, 21:27:39, 0.030
400, 07 Mar, 21:28:09, 0.028
401, 07 Mar, 21:28:39, 0.026
402, 07 Mar, 21:29:09, 0.064
403, 07 Mar, 21:29:39, 0.032
404, 07 Mar, 21:30:09, 0.039
405, 07 Mar, 21:30:39, 0.040
406, 07 Mar, 21:31:09, 0.046
407, 07 Mar, 21:31:39, 0.049
408, 07 Mar, 21:32:09, 0.149
409, 07 Mar, 21:32:39, 0.255
410, 07 Mar, 21:33:09, 0.169
411, 07 Mar, 21:33:39, 0.084
412, 07 Mar, 21:34:09, 0.043
413, 07 Mar, 21:34:39, 0.046
414, 07 Mar, 21:35:09, 0.031
415, 07 Mar, 21:35:39, 0.024
416, 07 Mar, 21:36:09, 0.019
417, 07 Mar, 21:36:39, 0.060

418, 07 Mar, 21:37:09, 0.099
419, 07 Mar, 21:37:39, 0.042
420, 07 Mar, 21:38:09, 0.036
421, 07 Mar, 21:38:39, 0.020
422, 07 Mar, 21:39:09, 0.034
423, 07 Mar, 21:39:39, 0.023
424, 07 Mar, 21:40:09, 0.035
425, 07 Mar, 21:40:39, 0.040
426, 07 Mar, 21:41:09, 0.216
427, 07 Mar, 21:41:39, 0.229
428, 07 Mar, 21:42:09, 0.149
429, 07 Mar, 21:42:39, 0.071
430, 07 Mar, 21:43:09, 0.115
431, 07 Mar, 21:43:39, 0.065
432, 07 Mar, 21:44:09, 0.060
433, 07 Mar, 21:44:39, 0.046
434, 07 Mar, 21:45:09, 0.038
435, 07 Mar, 21:45:39, 0.078
436, 07 Mar, 21:46:09, 0.023
437, 07 Mar, 21:46:39, 0.115
438, 07 Mar, 21:47:09, 0.079
439, 07 Mar, 21:47:39, 0.103
440, 07 Mar, 21:48:09, 0.073
441, 07 Mar, 21:48:39, 0.054
442, 07 Mar, 21:49:09, 0.015
443, 07 Mar, 21:49:39, 0.017
444, 07 Mar, 21:50:09, 0.071
445, 07 Mar, 21:50:39, 0.031
446, 07 Mar, 21:51:09, 0.037
447, 07 Mar, 21:51:39, 0.110
448, 07 Mar, 21:52:09, 0.137
449, 07 Mar, 21:52:39, 0.070
450, 07 Mar, 21:53:09, 0.037
451, 07 Mar, 21:53:39, 0.071
452, 07 Mar, 21:54:09, 0.137
453, 07 Mar, 21:54:39, 0.150
454, 07 Mar, 21:55:09, 0.277
455, 07 Mar, 21:55:39, 0.542
456, 07 Mar, 21:56:09, 0.093
457, 07 Mar, 21:56:39, 0.019
458, 07 Mar, 21:57:09, 0.040
459, 07 Mar, 21:57:39, 0.024
460, 07 Mar, 21:58:09, 0.041
461, 07 Mar, 21:58:39, 0.021
462, 07 Mar, 21:59:09, 0.019
463, 07 Mar, 21:59:39, 0.018
464, 07 Mar, 22:00:09, 0.017
465, 07 Mar, 22:00:39, 0.018
466, 07 Mar, 22:01:09, 0.067
467, 07 Mar, 22:01:39, 0.046
468, 07 Mar, 22:02:09, 0.019
469, 07 Mar, 22:02:39, 0.024
470, 07 Mar, 22:03:09, 0.017
471, 07 Mar, 22:03:39, 0.019
472, 07 Mar, 22:04:09, 0.030
473, 07 Mar, 22:04:39, 0.016
474, 07 Mar, 22:05:09, 0.034
475, 07 Mar, 22:05:39, 0.019
476, 07 Mar, 22:06:09, 0.022
477, 07 Mar, 22:06:39, 0.018
478, 07 Mar, 22:07:09, 0.025
479, 07 Mar, 22:07:39, 0.021
480, 07 Mar, 22:08:09, 0.022
481, 07 Mar, 22:08:39, 0.036
482, 07 Mar, 22:09:09, 0.028
483, 07 Mar, 22:09:39, 0.140
484, 07 Mar, 22:10:09, 0.065
485, 07 Mar, 22:10:39, 0.082
486, 07 Mar, 22:11:09, 0.077
487, 07 Mar, 22:11:39, 0.016
488, 07 Mar, 22:12:09, 0.020
489, 07 Mar, 22:12:39, 0.018

490, 07 Mar, 22:13:09, 0.022
491, 07 Mar, 22:13:39, 0.032
492, 07 Mar, 22:14:09, 0.020
493, 07 Mar, 22:14:39, 0.017
494, 07 Mar, 22:15:09, 0.019
495, 07 Mar, 22:15:39, 0.020
496, 07 Mar, 22:16:09, 0.022
497, 07 Mar, 22:16:39, 0.020
498, 07 Mar, 22:17:09, 0.023
499, 07 Mar, 22:17:39, 0.037
500, 07 Mar, 22:18:09, 0.019
501, 07 Mar, 22:18:39, 0.028
502, 07 Mar, 22:19:09, 0.019
503, 07 Mar, 22:19:39, 0.021
504, 07 Mar, 22:20:09, 0.017
505, 07 Mar, 22:20:39, 0.022
506, 07 Mar, 22:21:09, 0.015
507, 07 Mar, 22:21:39, 0.020
508, 07 Mar, 22:22:09, 0.019
509, 07 Mar, 22:22:39, 0.029
510, 07 Mar, 22:23:09, 0.017
511, 07 Mar, 22:23:39, 0.135
512, 07 Mar, 22:24:09, 0.034
513, 07 Mar, 22:24:39, 0.018
514, 07 Mar, 22:25:09, 0.025
515, 07 Mar, 22:25:39, 0.022
516, 07 Mar, 22:26:09, 0.021
517, 07 Mar, 22:26:39, 0.020
518, 07 Mar, 22:27:09, 0.019
519, 07 Mar, 22:27:39, 0.021
520, 07 Mar, 22:28:09, 0.019
521, 07 Mar, 22:28:39, 0.019
522, 07 Mar, 22:29:09, 0.015
523, 07 Mar, 22:29:39, 0.013
524, 07 Mar, 22:30:09, 0.017
525, 07 Mar, 22:30:39, 0.013
526, 07 Mar, 22:31:09, 0.017
527, 07 Mar, 22:31:39, 0.015
528, 07 Mar, 22:32:09, 0.013
529, 07 Mar, 22:32:39, 0.017
530, 07 Mar, 22:33:09, 0.016
531, 07 Mar, 22:33:39, 0.016
532, 07 Mar, 22:34:09, 0.013
533, 07 Mar, 22:34:39, 0.018
534, 07 Mar, 22:35:09, 0.016
535, 07 Mar, 22:35:39, 0.014
536, 07 Mar, 22:36:09, 0.013
537, 07 Mar, 22:36:39, 0.014
538, 07 Mar, 22:37:09, 0.026
539, 07 Mar, 22:37:39, 0.024
540, 07 Mar, 22:38:09, 0.025
541, 07 Mar, 22:38:39, 0.090
542, 07 Mar, 22:39:09, 0.081
543, 07 Mar, 22:39:39, 0.117
544, 07 Mar, 22:40:09, 0.176
545, 07 Mar, 22:40:39, 0.211
546, 07 Mar, 22:41:09, 0.345
547, 07 Mar, 22:41:39, 0.141
548, 07 Mar, 22:42:09, 0.117
549, 07 Mar, 22:42:39, 0.190
550, 07 Mar, 22:43:09, 0.141
551, 07 Mar, 22:43:39, 0.112
552, 07 Mar, 22:44:09, 0.061
553, 07 Mar, 22:44:39, 0.032
554, 07 Mar, 22:45:09, 0.042
555, 07 Mar, 22:45:39, 0.041
556, 07 Mar, 22:46:09, 0.074
557, 07 Mar, 22:46:39, 0.063
558, 07 Mar, 22:47:09, 0.060
559, 07 Mar, 22:47:39, 0.053
560, 07 Mar, 22:48:09, 0.042
561, 07 Mar, 22:48:39, 0.050

562, 07 Mar, 22:49:09, 0.040
563, 07 Mar, 22:49:39, 0.025
564, 07 Mar, 22:50:09, 0.033
565, 07 Mar, 22:50:39, 0.070
566, 07 Mar, 22:51:09, 0.018
567, 07 Mar, 22:51:39, 0.038
568, 07 Mar, 22:52:09, 0.078
569, 07 Mar, 22:52:39, 0.047
570, 07 Mar, 22:53:09, 0.090
571, 07 Mar, 22:53:39, 0.032
572, 07 Mar, 22:54:09, 0.032
573, 07 Mar, 22:54:39, 0.063
574, 07 Mar, 22:55:09, 0.035
575, 07 Mar, 22:55:39, 0.027
576, 07 Mar, 22:56:09, 0.059
577, 07 Mar, 22:56:39, 0.080

pDR-1000 S/N: 06082 / Tag # 01 / Start time: Mar 07, 18:08:09



pDR-1000 S/N: 06082

User ID: 6082

Tag Number: 01

Number of logged points: 620

Start time and date: 19:02:25 07-Mar

Elapsed time: 05:10:00

Logging period (sec): 30

Calibration Factor (%): 100

Max Display Concentration: 2.880 mg/m³

Time at maximum: 21:30:52 Mar 07

Max STEL Concentration: 0.105 mg/m³

Time at max STEL: 21:42:55 Mar 07

Overall Avg Conc: 0.055 mg/m³

Logged Data:

Point, Date, Time, Avg. (mg/m³)

1, 07 Mar, 19:02:55, 0.011
2, 07 Mar, 19:03:25, 0.023
3, 07 Mar, 19:03:55, 0.009
4, 07 Mar, 19:04:25, 0.018
5, 07 Mar, 19:04:55, 0.020
6, 07 Mar, 19:05:25, 0.038
7, 07 Mar, 19:05:55, 0.047
8, 07 Mar, 19:06:25, 0.040
9, 07 Mar, 19:06:55, 0.028
10, 07 Mar, 19:07:25, 0.020
11, 07 Mar, 19:07:55, 0.016
12, 07 Mar, 19:08:25, 0.017
13, 07 Mar, 19:08:55, 0.018
14, 07 Mar, 19:09:25, 0.019
15, 07 Mar, 19:09:55, 0.015
16, 07 Mar, 19:10:25, 0.014
17, 07 Mar, 19:10:55, 0.013
18, 07 Mar, 19:11:25, 0.014
19, 07 Mar, 19:11:55, 0.015
20, 07 Mar, 19:12:25, 0.012
21, 07 Mar, 19:12:55, 0.013
22, 07 Mar, 19:13:25, 0.011
23, 07 Mar, 19:13:55, 0.012
24, 07 Mar, 19:14:25, 0.013
25, 07 Mar, 19:14:55, 0.017
26, 07 Mar, 19:15:25, 0.020
27, 07 Mar, 19:15:55, 0.015
28, 07 Mar, 19:16:25, 0.011
29, 07 Mar, 19:16:55, 0.014
30, 07 Mar, 19:17:25, 0.013
31, 07 Mar, 19:17:55, 0.011
32, 07 Mar, 19:18:25, 0.016
33, 07 Mar, 19:18:55, 0.015
34, 07 Mar, 19:19:25, 0.022
35, 07 Mar, 19:19:55, 0.036
36, 07 Mar, 19:20:25, 0.014
37, 07 Mar, 19:20:55, 0.013
38, 07 Mar, 19:21:25, 0.018
39, 07 Mar, 19:21:55, 0.012
40, 07 Mar, 19:22:25, 0.013
41, 07 Mar, 19:22:55, 0.010
42, 07 Mar, 19:23:25, 0.013
43, 07 Mar, 19:23:55, 0.011
44, 07 Mar, 19:24:25, 0.016
45, 07 Mar, 19:24:55, 0.050
46, 07 Mar, 19:25:25, 0.076
47, 07 Mar, 19:25:55, 0.031
48, 07 Mar, 19:26:25, 0.020
49, 07 Mar, 19:26:55, 0.016
50, 07 Mar, 19:27:25, 0.011
51, 07 Mar, 19:27:55, 0.017
52, 07 Mar, 19:28:25, 0.016
53, 07 Mar, 19:28:55, 0.022
54, 07 Mar, 19:29:25, 0.023
55, 07 Mar, 19:29:55, 0.012
56, 07 Mar, 19:30:25, 0.009
57, 07 Mar, 19:30:55, 0.014

upwind

58, 07 Mar, 19:31:25, 0.010
59, 07 Mar, 19:31:55, 0.091
60, 07 Mar, 19:32:25, 0.054
61, 07 Mar, 19:32:55, 0.023
62, 07 Mar, 19:33:25, 0.016
63, 07 Mar, 19:33:55, 0.014
64, 07 Mar, 19:34:25, 0.023
65, 07 Mar, 19:34:55, 0.054
66, 07 Mar, 19:35:25, 0.045
67, 07 Mar, 19:35:55, 0.070
68, 07 Mar, 19:36:25, 0.074
69, 07 Mar, 19:36:55, 0.020
70, 07 Mar, 19:37:25, 0.011
71, 07 Mar, 19:37:55, 0.012
72, 07 Mar, 19:38:25, 0.021
73, 07 Mar, 19:38:55, 0.030
74, 07 Mar, 19:39:25, 0.015
75, 07 Mar, 19:39:55, 0.024
76, 07 Mar, 19:40:25, 0.021
77, 07 Mar, 19:40:55, 0.016
78, 07 Mar, 19:41:25, 0.011
79, 07 Mar, 19:41:55, 0.021
80, 07 Mar, 19:42:25, 0.053
81, 07 Mar, 19:42:55, 0.030
82, 07 Mar, 19:43:25, 0.029
83, 07 Mar, 19:43:55, 0.081
84, 07 Mar, 19:44:25, 0.056
85, 07 Mar, 19:44:55, 0.028
86, 07 Mar, 19:45:25, 0.112
87, 07 Mar, 19:45:55, 0.031
88, 07 Mar, 19:46:25, 0.059
89, 07 Mar, 19:46:55, 0.092
90, 07 Mar, 19:47:25, 0.108
91, 07 Mar, 19:47:55, 0.026
92, 07 Mar, 19:48:25, 0.038
93, 07 Mar, 19:48:55, 0.076
94, 07 Mar, 19:49:25, 0.104
95, 07 Mar, 19:49:55, 0.073
96, 07 Mar, 19:50:25, 0.030
97, 07 Mar, 19:50:55, 0.018
98, 07 Mar, 19:51:25, 0.036
99, 07 Mar, 19:51:55, 0.055
100, 07 Mar, 19:52:25, 0.273
101, 07 Mar, 19:52:55, 0.216
102, 07 Mar, 19:53:25, 0.050
103, 07 Mar, 19:53:55, 0.154
104, 07 Mar, 19:54:25, 0.203
105, 07 Mar, 19:54:55, 0.113
106, 07 Mar, 19:55:25, 0.076
107, 07 Mar, 19:55:55, 0.175
108, 07 Mar, 19:56:25, 0.068
109, 07 Mar, 19:56:55, 0.098
110, 07 Mar, 19:57:25, 0.017
111, 07 Mar, 19:57:55, 0.029
112, 07 Mar, 19:58:25, 0.065
113, 07 Mar, 19:58:55, 0.061
114, 07 Mar, 19:59:25, 0.041
115, 07 Mar, 19:59:55, 0.055
116, 07 Mar, 20:00:25, 0.070
117, 07 Mar, 20:00:55, 0.071
118, 07 Mar, 20:01:25, 0.151
119, 07 Mar, 20:01:55, 0.150
120, 07 Mar, 20:02:25, 0.029
121, 07 Mar, 20:02:55, 0.064
122, 07 Mar, 20:03:25, 0.026
123, 07 Mar, 20:03:55, 0.225
124, 07 Mar, 20:04:25, 0.035
125, 07 Mar, 20:04:55, 0.024
126, 07 Mar, 20:05:25, 0.019
127, 07 Mar, 20:05:55, 0.096
128, 07 Mar, 20:06:25, 0.043
129, 07 Mar, 20:06:55, 0.067

130, 07 Mar, 20:07:25, 0.087
131, 07 Mar, 20:07:55, 0.017
132, 07 Mar, 20:08:25, 0.095
133, 07 Mar, 20:08:55, 0.038
134, 07 Mar, 20:09:25, 0.052
135, 07 Mar, 20:09:55, 0.109
136, 07 Mar, 20:10:25, 0.100
137, 07 Mar, 20:10:55, 0.032
138, 07 Mar, 20:11:25, 0.175
139, 07 Mar, 20:11:55, 0.149
140, 07 Mar, 20:12:25, 0.135
141, 07 Mar, 20:12:55, 0.025
142, 07 Mar, 20:13:25, 0.021
143, 07 Mar, 20:13:55, 0.022
144, 07 Mar, 20:14:25, 0.028
145, 07 Mar, 20:14:55, 0.028
146, 07 Mar, 20:15:25, 0.089
147, 07 Mar, 20:15:55, 0.051
148, 07 Mar, 20:16:25, 0.018
149, 07 Mar, 20:16:55, 0.028
150, 07 Mar, 20:17:25, 0.040
151, 07 Mar, 20:17:55, 0.088
152, 07 Mar, 20:18:25, 0.261
153, 07 Mar, 20:18:55, 0.135
154, 07 Mar, 20:19:25, 0.101
155, 07 Mar, 20:19:55, 0.189
156, 07 Mar, 20:20:25, 0.086
157, 07 Mar, 20:20:55, 0.122
158, 07 Mar, 20:21:25, 0.079
159, 07 Mar, 20:21:55, 0.038
160, 07 Mar, 20:22:25, 0.096
161, 07 Mar, 20:22:55, 0.050
162, 07 Mar, 20:23:25, 0.071
163, 07 Mar, 20:23:55, 0.085
164, 07 Mar, 20:24:25, 0.045
165, 07 Mar, 20:24:55, 0.048
166, 07 Mar, 20:25:25, 0.016
167, 07 Mar, 20:25:55, 0.020
168, 07 Mar, 20:26:25, 0.015
169, 07 Mar, 20:26:55, 0.036
170, 07 Mar, 20:27:25, 0.022
171, 07 Mar, 20:27:55, 0.024
172, 07 Mar, 20:28:25, 0.019
173, 07 Mar, 20:28:55, 0.017
174, 07 Mar, 20:29:25, 0.017
175, 07 Mar, 20:29:55, 0.045
176, 07 Mar, 20:30:25, 0.102
177, 07 Mar, 20:30:55, 0.069
178, 07 Mar, 20:31:25, 0.056
179, 07 Mar, 20:31:55, 0.113
180, 07 Mar, 20:32:25, 0.033
181, 07 Mar, 20:32:55, 0.094
182, 07 Mar, 20:33:25, 0.066
183, 07 Mar, 20:33:55, 0.071
184, 07 Mar, 20:34:25, 0.025
185, 07 Mar, 20:34:55, 0.024
186, 07 Mar, 20:35:25, 0.036
187, 07 Mar, 20:35:55, 0.023
188, 07 Mar, 20:36:25, 0.021
189, 07 Mar, 20:36:55, 0.039
190, 07 Mar, 20:37:25, 0.055
191, 07 Mar, 20:37:55, 0.021
192, 07 Mar, 20:38:25, 0.021
193, 07 Mar, 20:38:55, 0.023
194, 07 Mar, 20:39:25, 0.040
195, 07 Mar, 20:39:55, 0.031
196, 07 Mar, 20:40:25, 0.038
197, 07 Mar, 20:40:55, 0.066
198, 07 Mar, 20:41:25, 0.050
199, 07 Mar, 20:41:55, 0.031
200, 07 Mar, 20:42:25, 0.023
201, 07 Mar, 20:42:55, 0.032

202, 07 Mar, 20:43:25, 0.058
203, 07 Mar, 20:43:55, 0.019
204, 07 Mar, 20:44:25, 0.032
205, 07 Mar, 20:44:55, 0.019
206, 07 Mar, 20:45:25, 0.100
207, 07 Mar, 20:45:55, 0.118
208, 07 Mar, 20:46:25, 0.083
209, 07 Mar, 20:46:55, 0.091
210, 07 Mar, 20:47:25, 0.056
211, 07 Mar, 20:47:55, 0.064
212, 07 Mar, 20:48:25, 0.077
213, 07 Mar, 20:48:55, 0.046
214, 07 Mar, 20:49:25, 0.019
215, 07 Mar, 20:49:55, 0.123
216, 07 Mar, 20:50:25, 0.073
217, 07 Mar, 20:50:55, 0.123
218, 07 Mar, 20:51:25, 0.044
219, 07 Mar, 20:51:55, 0.054
220, 07 Mar, 20:52:25, 0.050
221, 07 Mar, 20:52:55, 0.049
222, 07 Mar, 20:53:25, 0.061
223, 07 Mar, 20:53:55, 0.046
224, 07 Mar, 20:54:25, 0.052
225, 07 Mar, 20:54:55, 0.032
226, 07 Mar, 20:55:25, 0.046
227, 07 Mar, 20:55:55, 0.055
228, 07 Mar, 20:56:25, 0.178
229, 07 Mar, 20:56:55, 0.022
230, 07 Mar, 20:57:25, 0.134
231, 07 Mar, 20:57:55, 0.063
232, 07 Mar, 20:58:25, 0.052
233, 07 Mar, 20:58:55, 0.023
234, 07 Mar, 20:59:25, 0.023
235, 07 Mar, 20:59:55, 0.021
236, 07 Mar, 21:00:25, 0.023
237, 07 Mar, 21:00:55, 0.026
238, 07 Mar, 21:01:25, 0.022
239, 07 Mar, 21:01:55, 0.082
240, 07 Mar, 21:02:25, 0.042
241, 07 Mar, 21:02:55, 0.043
242, 07 Mar, 21:03:25, 0.058
243, 07 Mar, 21:03:55, 0.077
244, 07 Mar, 21:04:25, 0.137
245, 07 Mar, 21:04:55, 0.052
246, 07 Mar, 21:05:25, 0.040
247, 07 Mar, 21:05:55, 0.037
248, 07 Mar, 21:06:25, 0.085
249, 07 Mar, 21:06:55, 0.037
250, 07 Mar, 21:07:25, 0.107
251, 07 Mar, 21:07:55, 0.057
252, 07 Mar, 21:08:25, 0.066
253, 07 Mar, 21:08:55, 0.421
254, 07 Mar, 21:09:25, 0.217
255, 07 Mar, 21:09:55, 0.076
256, 07 Mar, 21:10:25, 0.212
257, 07 Mar, 21:10:55, 0.073
258, 07 Mar, 21:11:25, 0.085
259, 07 Mar, 21:11:55, 0.046
260, 07 Mar, 21:12:25, 0.032
261, 07 Mar, 21:12:55, 0.030
262, 07 Mar, 21:13:25, 0.040
263, 07 Mar, 21:13:55, 0.081
264, 07 Mar, 21:14:25, 0.063
265, 07 Mar, 21:14:55, 0.135
266, 07 Mar, 21:15:25, 0.139
267, 07 Mar, 21:15:55, 0.039
268, 07 Mar, 21:16:25, 0.035
269, 07 Mar, 21:16:55, 0.059
270, 07 Mar, 21:17:25, 0.033
271, 07 Mar, 21:17:55, 0.042
272, 07 Mar, 21:18:25, 0.070
273, 07 Mar, 21:18:55, 0.066





274, 07 Mar, 21:19:25, 0.037
275, 07 Mar, 21:19:55, 0.042
276, 07 Mar, 21:20:25, 0.041
277, 07 Mar, 21:20:55, 0.040
278, 07 Mar, 21:21:25, 0.036
279, 07 Mar, 21:21:55, 0.046
280, 07 Mar, 21:22:25, 0.111
281, 07 Mar, 21:22:55, 0.051
282, 07 Mar, 21:23:25, 0.032
283, 07 Mar, 21:23:55, 0.035
284, 07 Mar, 21:24:25, 0.034
285, 07 Mar, 21:24:55, 0.040
286, 07 Mar, 21:25:25, 0.036
287, 07 Mar, 21:25:55, 0.031
288, 07 Mar, 21:26:25, 0.027
289, 07 Mar, 21:26:55, 0.032
290, 07 Mar, 21:27:25, 0.031
291, 07 Mar, 21:27:55, 0.043
292, 07 Mar, 21:28:25, 0.172
293, 07 Mar, 21:28:55, 0.056
294, 07 Mar, 21:29:25, 0.031
295, 07 Mar, 21:29:55, 0.025
296, 07 Mar, 21:30:25, 0.044
297, 07 Mar, 21:30:55, 1.087
298, 07 Mar, 21:31:25, 0.063
299, 07 Mar, 21:31:55, 0.033
300, 07 Mar, 21:32:25, 0.047
301, 07 Mar, 21:32:55, 0.076
302, 07 Mar, 21:33:25, 0.036
303, 07 Mar, 21:33:55, 0.083
304, 07 Mar, 21:34:25, 0.063
305, 07 Mar, 21:34:55, 0.094
306, 07 Mar, 21:35:25, 0.083
307, 07 Mar, 21:35:55, 0.086
308, 07 Mar, 21:36:25, 0.040
309, 07 Mar, 21:36:55, 0.030
310, 07 Mar, 21:37:25, 0.069
311, 07 Mar, 21:37:55, 0.088
312, 07 Mar, 21:38:25, 0.051
313, 07 Mar, 21:38:55, 0.080
314, 07 Mar, 21:39:25, 0.055
315, 07 Mar, 21:39:55, 0.066
316, 07 Mar, 21:40:25, 0.042
317, 07 Mar, 21:40:55, 0.045
318, 07 Mar, 21:41:25, 0.033
319, 07 Mar, 21:41:55, 0.030
320, 07 Mar, 21:42:25, 0.226
321, 07 Mar, 21:42:55, 0.216
322, 07 Mar, 21:43:25, 0.033
323, 07 Mar, 21:43:55, 0.032
324, 07 Mar, 21:44:25, 0.035
325, 07 Mar, 21:44:55, 0.194
326, 07 Mar, 21:45:25, 0.047
327, 07 Mar, 21:45:55, 0.039
328, 07 Mar, 21:46:25, 0.074
329, 07 Mar, 21:46:55, 0.036
330, 07 Mar, 21:47:25, 0.032
331, 07 Mar, 21:47:55, 0.225
332, 07 Mar, 21:48:25, 0.041
333, 07 Mar, 21:48:55, 0.037
334, 07 Mar, 21:49:25, 0.032
335, 07 Mar, 21:49:55, 0.030
336, 07 Mar, 21:50:25, 0.032
337, 07 Mar, 21:50:55, 0.078
338, 07 Mar, 21:51:25, 0.036
339, 07 Mar, 21:51:55, 0.034
340, 07 Mar, 21:52:25, 0.029
341, 07 Mar, 21:52:55, 0.028
342, 07 Mar, 21:53:25, 0.028
343, 07 Mar, 21:53:55, 0.029
344, 07 Mar, 21:54:25, 0.031
345, 07 Mar, 21:54:55, 0.030

346, 07 Mar, 21:55:25, 0.031
347, 07 Mar, 21:55:55, 0.029
348, 07 Mar, 21:56:25, 0.029
349, 07 Mar, 21:56:55, 0.030
350, 07 Mar, 21:57:25, 0.030
351, 07 Mar, 21:57:55, 0.031
352, 07 Mar, 21:58:25, 0.028
353, 07 Mar, 21:58:55, 0.025
354, 07 Mar, 21:59:25, 0.029
355, 07 Mar, 21:59:55, 0.028
356, 07 Mar, 22:00:25, 0.033
357, 07 Mar, 22:00:55, 0.032
358, 07 Mar, 22:01:25, 0.030
359, 07 Mar, 22:01:55, 0.027
360, 07 Mar, 22:02:25, 0.031
361, 07 Mar, 22:02:55, 0.030
362, 07 Mar, 22:03:25, 0.030
363, 07 Mar, 22:03:55, 0.026
364, 07 Mar, 22:04:25, 0.030
365, 07 Mar, 22:04:55, 0.031
366, 07 Mar, 22:05:25, 0.031
367, 07 Mar, 22:05:55, 0.028
368, 07 Mar, 22:06:25, 0.028
369, 07 Mar, 22:06:55, 0.031
370, 07 Mar, 22:07:25, 0.029
371, 07 Mar, 22:07:55, 0.027
372, 07 Mar, 22:08:25, 0.029
373, 07 Mar, 22:08:55, 0.026
374, 07 Mar, 22:09:25, 0.026
375, 07 Mar, 22:09:55, 0.028
376, 07 Mar, 22:10:25, 0.035
377, 07 Mar, 22:10:55, 0.033
378, 07 Mar, 22:11:25, 0.033
379, 07 Mar, 22:11:55, 0.032
380, 07 Mar, 22:12:25, 0.032
381, 07 Mar, 22:12:55, 0.034
382, 07 Mar, 22:13:25, 0.040
383, 07 Mar, 22:13:55, 0.038
384, 07 Mar, 22:14:25, 0.032
385, 07 Mar, 22:14:55, 0.028
386, 07 Mar, 22:15:25, 0.032
387, 07 Mar, 22:15:55, 0.031
388, 07 Mar, 22:16:25, 0.033
389, 07 Mar, 22:16:55, 0.032
390, 07 Mar, 22:17:25, 0.035
391, 07 Mar, 22:17:55, 0.027
392, 07 Mar, 22:18:25, 0.029
393, 07 Mar, 22:18:55, 0.026
394, 07 Mar, 22:19:25, 0.030
395, 07 Mar, 22:19:55, 0.038
396, 07 Mar, 22:20:25, 0.033
397, 07 Mar, 22:20:55, 0.028
398, 07 Mar, 22:21:25, 0.027
399, 07 Mar, 22:21:55, 0.030
400, 07 Mar, 22:22:25, 0.039
401, 07 Mar, 22:22:55, 0.032
402, 07 Mar, 22:23:25, 0.028
403, 07 Mar, 22:23:55, 0.031
404, 07 Mar, 22:24:25, 0.031
405, 07 Mar, 22:24:55, 0.029
406, 07 Mar, 22:25:25, 0.027
407, 07 Mar, 22:25:55, 0.037
408, 07 Mar, 22:26:25, 0.026
409, 07 Mar, 22:26:55, 0.030
410, 07 Mar, 22:27:25, 0.070
411, 07 Mar, 22:27:55, 0.039
412, 07 Mar, 22:28:25, 0.069
413, 07 Mar, 22:28:55, 0.033
414, 07 Mar, 22:29:25, 0.044
415, 07 Mar, 22:29:55, 0.035
416, 07 Mar, 22:30:25, 0.071
417, 07 Mar, 22:30:55, 0.058

418, 07 Mar, 22:31:25, 0.043
419, 07 Mar, 22:31:55, 0.073
420, 07 Mar, 22:32:25, 0.070
421, 07 Mar, 22:32:55, 0.043
422, 07 Mar, 22:33:25, 0.037
423, 07 Mar, 22:33:55, 0.044
424, 07 Mar, 22:34:25, 0.041
425, 07 Mar, 22:34:55, 0.046
426, 07 Mar, 22:35:25, 0.051
427, 07 Mar, 22:35:55, 0.150
428, 07 Mar, 22:36:25, 0.040
429, 07 Mar, 22:36:55, 0.146
430, 07 Mar, 22:37:25, 0.091
431, 07 Mar, 22:37:55, 0.063
432, 07 Mar, 22:38:25, 0.082
433, 07 Mar, 22:38:55, 0.107
434, 07 Mar, 22:39:25, 0.062
435, 07 Mar, 22:39:55, 0.106
436, 07 Mar, 22:40:25, 0.094
437, 07 Mar, 22:40:55, 0.054
438, 07 Mar, 22:41:25, 0.049
439, 07 Mar, 22:41:55, 0.038
440, 07 Mar, 22:42:25, 0.053
441, 07 Mar, 22:42:55, 0.070
442, 07 Mar, 22:43:25, 0.048
443, 07 Mar, 22:43:55, 0.651
444, 07 Mar, 22:44:25, 0.157
445, 07 Mar, 22:44:55, 0.043
446, 07 Mar, 22:45:25, 0.077
447, 07 Mar, 22:45:55, 0.054
448, 07 Mar, 22:46:25, 0.048
449, 07 Mar, 22:46:55, 0.048
450, 07 Mar, 22:47:25, 0.039
451, 07 Mar, 22:47:55, 0.036
452, 07 Mar, 22:48:25, 0.042
453, 07 Mar, 22:48:55, 0.064
454, 07 Mar, 22:49:25, 0.117
455, 07 Mar, 22:49:55, 0.132
456, 07 Mar, 22:50:25, 0.037
457, 07 Mar, 22:50:55, 0.066
458, 07 Mar, 22:51:25, 0.114
459, 07 Mar, 22:51:55, 0.069
460, 07 Mar, 22:52:25, 0.048
461, 07 Mar, 22:52:55, 0.061
462, 07 Mar, 22:53:25, 0.079
463, 07 Mar, 22:53:55, 0.076
464, 07 Mar, 22:54:25, 0.041
465, 07 Mar, 22:54:55, 0.071
466, 07 Mar, 22:55:25, 0.061
467, 07 Mar, 22:55:55, 0.091
468, 07 Mar, 22:56:25, 0.045
469, 07 Mar, 22:56:55, 0.046
470, 07 Mar, 22:57:25, 0.035
471, 07 Mar, 22:57:55, 0.035
472, 07 Mar, 22:58:25, 0.047
473, 07 Mar, 22:58:55, 0.035
474, 07 Mar, 22:59:25, 0.055
475, 07 Mar, 22:59:55, 0.073
476, 07 Mar, 23:00:25, 0.069
477, 07 Mar, 23:00:55, 0.067
478, 07 Mar, 23:01:25, 0.040
479, 07 Mar, 23:01:55, 0.041
480, 07 Mar, 23:02:25, 0.046
481, 07 Mar, 23:02:55, 0.059
482, 07 Mar, 23:03:25, 0.154
483, 07 Mar, 23:03:55, 0.138
484, 07 Mar, 23:04:25, 0.040
485, 07 Mar, 23:04:55, 0.036
486, 07 Mar, 23:05:25, 0.120
487, 07 Mar, 23:05:55, 0.115
488, 07 Mar, 23:06:25, 0.202
489, 07 Mar, 23:06:55, 0.033

490, 07 Mar, 23:07:25, 0.032
491, 07 Mar, 23:07:55, 0.035
492, 07 Mar, 23:08:25, 0.029
493, 07 Mar, 23:08:55, 0.034
494, 07 Mar, 23:09:25, 0.076
495, 07 Mar, 23:09:55, 0.038
496, 07 Mar, 23:10:25, 0.032
497, 07 Mar, 23:10:55, 0.044
498, 07 Mar, 23:11:25, 0.030
499, 07 Mar, 23:11:55, 0.038
500, 07 Mar, 23:12:25, 0.047
501, 07 Mar, 23:12:55, 0.068
502, 07 Mar, 23:13:25, 0.071
503, 07 Mar, 23:13:55, 0.044
504, 07 Mar, 23:14:25, 0.259
505, 07 Mar, 23:14:55, 0.033
506, 07 Mar, 23:15:25, 0.039
507, 07 Mar, 23:15:55, 0.033
508, 07 Mar, 23:16:25, 0.028
509, 07 Mar, 23:16:55, 0.081
510, 07 Mar, 23:17:25, 0.067
511, 07 Mar, 23:17:55, 0.072
512, 07 Mar, 23:18:25, 0.081
513, 07 Mar, 23:18:55, 0.047
514, 07 Mar, 23:19:25, 0.043
515, 07 Mar, 23:19:55, 0.034
516, 07 Mar, 23:20:25, 0.034
517, 07 Mar, 23:20:55, 0.037
518, 07 Mar, 23:21:25, 0.036
519, 07 Mar, 23:21:55, 0.044
520, 07 Mar, 23:22:25, 0.036
521, 07 Mar, 23:22:55, 0.033
522, 07 Mar, 23:23:25, 0.034
523, 07 Mar, 23:23:55, 0.037
524, 07 Mar, 23:24:25, 0.119
525, 07 Mar, 23:24:55, 0.038
526, 07 Mar, 23:25:25, 0.032
527, 07 Mar, 23:25:55, 0.041
528, 07 Mar, 23:26:25, 0.037
529, 07 Mar, 23:26:55, 0.082
530, 07 Mar, 23:27:25, 0.034
531, 07 Mar, 23:27:55, 0.049
532, 07 Mar, 23:28:25, 0.032
533, 07 Mar, 23:28:55, 0.034
534, 07 Mar, 23:29:25, 0.039
535, 07 Mar, 23:29:55, 0.035
536, 07 Mar, 23:30:25, 0.043
537, 07 Mar, 23:30:55, 0.038
538, 07 Mar, 23:31:25, 0.039
539, 07 Mar, 23:31:55, 0.060
540, 07 Mar, 23:32:25, 0.047
541, 07 Mar, 23:32:55, 0.040
542, 07 Mar, 23:33:25, 0.039
543, 07 Mar, 23:33:55, 0.050
544, 07 Mar, 23:34:25, 0.107
545, 07 Mar, 23:34:55, 0.050
546, 07 Mar, 23:35:25, 0.037
547, 07 Mar, 23:35:55, 0.038
548, 07 Mar, 23:36:25, 0.043
549, 07 Mar, 23:36:55, 0.035
550, 07 Mar, 23:37:25, 0.029
551, 07 Mar, 23:37:55, 0.029
552, 07 Mar, 23:38:25, 0.030
553, 07 Mar, 23:38:55, 0.033
554, 07 Mar, 23:39:25, 0.038
555, 07 Mar, 23:39:55, 0.038
556, 07 Mar, 23:40:25, 0.036
557, 07 Mar, 23:40:55, 0.035
558, 07 Mar, 23:41:25, 0.039
559, 07 Mar, 23:41:55, 0.047
560, 07 Mar, 23:42:25, 0.035
561, 07 Mar, 23:42:55, 0.037

562, 07 Mar, 23:43:25, 0.037
563, 07 Mar, 23:43:55, 0.036
564, 07 Mar, 23:44:25, 0.059
565, 07 Mar, 23:44:55, 0.130
566, 07 Mar, 23:45:25, 0.032
567, 07 Mar, 23:45:55, 0.029
568, 07 Mar, 23:46:25, 0.030
569, 07 Mar, 23:46:55, 0.032
570, 07 Mar, 23:47:25, 0.051
571, 07 Mar, 23:47:55, 0.035
572, 07 Mar, 23:48:25, 0.034
573, 07 Mar, 23:48:55, 0.031
574, 07 Mar, 23:49:25, 0.028
575, 07 Mar, 23:49:55, 0.029
576, 07 Mar, 23:50:25, 0.029
577, 07 Mar, 23:50:55, 0.031
578, 07 Mar, 23:51:25, 0.031
579, 07 Mar, 23:51:55, 0.046
580, 07 Mar, 23:52:25, 0.067
581, 07 Mar, 23:52:55, 0.047
582, 07 Mar, 23:53:25, 0.051
583, 07 Mar, 23:53:55, 0.047
584, 07 Mar, 23:54:25, 0.041
585, 07 Mar, 23:54:55, 0.041
586, 07 Mar, 23:55:25, 0.039
587, 07 Mar, 23:55:55, 0.046
588, 07 Mar, 23:56:25, 0.042
589, 07 Mar, 23:56:55, 0.040
590, 07 Mar, 23:57:25, 0.042
591, 07 Mar, 23:57:55, 0.038
592, 07 Mar, 23:58:25, 0.042
593, 07 Mar, 23:58:55, 0.042
594, 07 Mar, 23:59:25, 0.037
595, 07 Mar, 23:59:55, 0.040
596, 08 Mar, 00:00:25, 0.044
597, 08 Mar, 00:00:55, 0.037
598, 08 Mar, 00:01:25, 0.050
599, 08 Mar, 00:01:55, 0.078
600, 08 Mar, 00:02:25, 0.039
601, 08 Mar, 00:02:55, 0.061
602, 08 Mar, 00:03:25, 0.041
603, 08 Mar, 00:03:55, 0.033
604, 08 Mar, 00:04:25, 0.035
605, 08 Mar, 00:04:55, 0.035
606, 08 Mar, 00:05:25, 0.035
607, 08 Mar, 00:05:55, 0.041
608, 08 Mar, 00:06:25, 0.032
609, 08 Mar, 00:06:55, 0.037
610, 08 Mar, 00:07:25, 0.034
611, 08 Mar, 00:07:55, 0.031
612, 08 Mar, 00:08:25, 0.032
613, 08 Mar, 00:08:55, 0.032
614, 08 Mar, 00:09:25, 0.039
615, 08 Mar, 00:09:55, 0.409
616, 08 Mar, 00:10:25, 0.065
617, 08 Mar, 00:10:55, 0.064
618, 08 Mar, 00:11:25, 0.053
619, 08 Mar, 00:11:55, 0.048
620, 08 Mar, 00:12:25, 0.040



pDR-1000 S/N: 05567

User ID: 5338

Tag Number: 01

Number of logged points: 569

Start time and date: 19:18:59 07-Mar

Elapsed time: 04:44:30

Logging period (sec): 30

Calibration Factor (%): 100

Max Display Concentration: 3.584 mg/m³

Time at maximum: 21:47:01 Mar 07

Max STEL Concentration: 0.164 mg/m³

Time at max STEL: 20:03:29 Mar 07

Overall Avg Conc: 0.051 mg/m³

Logged Data:

Point	Date	Time	Avg. (mg/m ³)
1	07 Mar	19:19:29	0.014
2	07 Mar	19:19:59	0.012
3	07 Mar	19:20:29	0.012
4	07 Mar	19:20:59	0.011
5	07 Mar	19:21:29	0.011
6	07 Mar	19:21:59	0.010
7	07 Mar	19:22:29	0.011
8	07 Mar	19:22:59	0.015
9	07 Mar	19:23:29	0.013
10	07 Mar	19:23:59	0.011
11	07 Mar	19:24:29	0.010
12	07 Mar	19:24:59	0.013
13	07 Mar	19:25:29	0.013
14	07 Mar	19:25:59	0.040
15	07 Mar	19:26:29	0.030
16	07 Mar	19:26:59	0.010
17	07 Mar	19:27:29	0.024
18	07 Mar	19:27:59	0.022
19	07 Mar	19:28:29	0.011
20	07 Mar	19:28:59	0.050
21	07 Mar	19:29:29	0.055
22	07 Mar	19:29:59	0.032
23	07 Mar	19:30:29	0.029
24	07 Mar	19:30:59	0.020
25	07 Mar	19:31:29	0.026
26	07 Mar	19:31:59	0.027
27	07 Mar	19:32:29	0.024
28	07 Mar	19:32:59	0.030
29	07 Mar	19:33:29	0.043
30	07 Mar	19:33:59	0.062
31	07 Mar	19:34:29	0.070
32	07 Mar	19:34:59	0.065
33	07 Mar	19:35:29	0.105
34	07 Mar	19:35:59	0.085
35	07 Mar	19:36:29	0.069
36	07 Mar	19:36:59	0.016
37	07 Mar	19:37:29	0.009
38	07 Mar	19:37:59	0.017
39	07 Mar	19:38:29	0.036
40	07 Mar	19:38:59	0.032
41	07 Mar	19:39:29	0.012
42	07 Mar	19:39:59	0.015
43	07 Mar	19:40:29	0.015
44	07 Mar	19:40:59	0.011
45	07 Mar	19:41:29	0.014
46	07 Mar	19:41:59	0.036
47	07 Mar	19:42:29	0.035
48	07 Mar	19:42:59	0.013
49	07 Mar	19:43:29	0.044
50	07 Mar	19:43:59	0.078
51	07 Mar	19:44:29	0.050
52	07 Mar	19:44:59	0.117
53	07 Mar	19:45:29	0.058
54	07 Mar	19:45:59	0.030
55	07 Mar	19:46:29	0.094
56	07 Mar	19:46:59	0.134
57	07 Mar	19:47:29	0.050

58, 07 Mar, 19:47:59, 0.146
59, 07 Mar, 19:48:29, 0.182
60, 07 Mar, 19:48:59, 0.194
61, 07 Mar, 19:49:29, 0.132
62, 07 Mar, 19:49:59, 0.043
63, 07 Mar, 19:50:29, 0.013
64, 07 Mar, 19:50:59, 0.019
65, 07 Mar, 19:51:29, 0.092
66, 07 Mar, 19:51:59, 0.577
67, 07 Mar, 19:52:29, 0.186
68, 07 Mar, 19:52:59, 0.046
69, 07 Mar, 19:53:29, 0.088
70, 07 Mar, 19:53:59, 0.210
71, 07 Mar, 19:54:29, 0.544
72, 07 Mar, 19:54:59, 0.101
73, 07 Mar, 19:55:29, 0.196
74, 07 Mar, 19:55:59, 0.130
75, 07 Mar, 19:56:29, 0.133
76, 07 Mar, 19:56:59, 0.250
77, 07 Mar, 19:57:29, 0.058
78, 07 Mar, 19:57:59, 0.081
79, 07 Mar, 19:58:29, 0.080
80, 07 Mar, 19:58:59, 0.050
81, 07 Mar, 19:59:29, 0.028
82, 07 Mar, 19:59:59, 0.254
83, 07 Mar, 20:00:29, 0.053
84, 07 Mar, 20:00:59, 0.289
85, 07 Mar, 20:01:29, 0.417
86, 07 Mar, 20:01:59, 0.083
87, 07 Mar, 20:02:29, 0.127
88, 07 Mar, 20:02:59, 0.208
89, 07 Mar, 20:03:29, 0.234
90, 07 Mar, 20:03:59, 0.020
91, 07 Mar, 20:04:29, 0.026
92, 07 Mar, 20:04:59, 0.021
93, 07 Mar, 20:05:29, 0.031
94, 07 Mar, 20:05:59, 0.030
95, 07 Mar, 20:06:29, 0.107
96, 07 Mar, 20:06:59, 0.078
97, 07 Mar, 20:07:29, 0.087
98, 07 Mar, 20:07:59, 0.026
99, 07 Mar, 20:08:29, 0.010
100, 07 Mar, 20:08:59, 0.047
101, 07 Mar, 20:09:29, 0.050
102, 07 Mar, 20:09:59, 0.123
103, 07 Mar, 20:10:29, 0.696
104, 07 Mar, 20:10:59, 0.119
105, 07 Mar, 20:11:29, 0.017
106, 07 Mar, 20:11:59, 0.049
107, 07 Mar, 20:12:29, 0.090
108, 07 Mar, 20:12:59, 0.076
109, 07 Mar, 20:13:29, 0.030
110, 07 Mar, 20:13:59, 0.034
111, 07 Mar, 20:14:29, 0.018
112, 07 Mar, 20:14:59, 0.027
113, 07 Mar, 20:15:29, 0.108
114, 07 Mar, 20:15:59, 0.091
115, 07 Mar, 20:16:29, 0.201
116, 07 Mar, 20:16:59, 0.058
117, 07 Mar, 20:17:29, 0.071
118, 07 Mar, 20:17:59, 0.063
119, 07 Mar, 20:18:29, 0.171
120, 07 Mar, 20:18:59, 0.019
121, 07 Mar, 20:19:29, 0.132
122, 07 Mar, 20:19:59, 0.468
123, 07 Mar, 20:20:29, 0.091
124, 07 Mar, 20:20:59, 0.123
125, 07 Mar, 20:21:29, 0.132
126, 07 Mar, 20:21:59, 0.132
127, 07 Mar, 20:22:29, 0.131
128, 07 Mar, 20:22:59, 0.078
129, 07 Mar, 20:23:29, 0.056

130, 07 Mar, 20:23:59, 0.058
131, 07 Mar, 20:24:29, 0.039
132, 07 Mar, 20:24:59, 0.048
133, 07 Mar, 20:25:29, 0.042
134, 07 Mar, 20:25:59, 0.085
135, 07 Mar, 20:26:29, 0.081
136, 07 Mar, 20:26:59, 0.018
137, 07 Mar, 20:27:29, 0.020
138, 07 Mar, 20:27:59, 0.069
139, 07 Mar, 20:28:29, 0.053
140, 07 Mar, 20:28:59, 0.038
141, 07 Mar, 20:29:29, 0.066
142, 07 Mar, 20:29:59, 0.156
143, 07 Mar, 20:30:29, 0.123
144, 07 Mar, 20:30:59, 0.122
145, 07 Mar, 20:31:29, 0.157
146, 07 Mar, 20:31:59, 0.045
147, 07 Mar, 20:32:29, 0.081
148, 07 Mar, 20:32:59, 0.053
149, 07 Mar, 20:33:29, 0.012
150, 07 Mar, 20:33:59, 0.065
151, 07 Mar, 20:34:29, 0.041
152, 07 Mar, 20:34:59, 0.024
153, 07 Mar, 20:35:29, 0.019
154, 07 Mar, 20:35:59, 0.017
155, 07 Mar, 20:36:29, 0.041
156, 07 Mar, 20:36:59, 0.078
157, 07 Mar, 20:37:29, 0.049
158, 07 Mar, 20:37:59, 0.036
159, 07 Mar, 20:38:29, 0.020
160, 07 Mar, 20:38:59, 0.014
161, 07 Mar, 20:39:29, 0.021
162, 07 Mar, 20:39:59, 0.033
163, 07 Mar, 20:40:29, 0.067
164, 07 Mar, 20:40:59, 0.035
165, 07 Mar, 20:41:29, 0.099
166, 07 Mar, 20:41:59, 0.036
167, 07 Mar, 20:42:29, 0.053
168, 07 Mar, 20:42:59, 0.024
169, 07 Mar, 20:43:29, 0.020
170, 07 Mar, 20:43:59, 0.019
171, 07 Mar, 20:44:29, 0.068
172, 07 Mar, 20:44:59, 0.087
173, 07 Mar, 20:45:29, 0.087
174, 07 Mar, 20:45:59, 0.098
175, 07 Mar, 20:46:29, 0.123
176, 07 Mar, 20:46:59, 0.088
177, 07 Mar, 20:47:29, 0.089
178, 07 Mar, 20:47:59, 0.062
179, 07 Mar, 20:48:29, 0.143
180, 07 Mar, 20:48:59, 0.065
181, 07 Mar, 20:49:29, 0.070
182, 07 Mar, 20:49:59, 0.013
183, 07 Mar, 20:50:29, 0.010
184, 07 Mar, 20:50:59, 0.008
185, 07 Mar, 20:51:29, 0.027
186, 07 Mar, 20:51:59, 0.116
187, 07 Mar, 20:52:29, 0.024
188, 07 Mar, 20:52:59, 0.014
189, 07 Mar, 20:53:29, 0.080
190, 07 Mar, 20:53:59, 0.048
191, 07 Mar, 20:54:29, 0.055
192, 07 Mar, 20:54:59, 0.101
193, 07 Mar, 20:55:29, 0.037
194, 07 Mar, 20:55:59, 0.024
195, 07 Mar, 20:56:29, 0.025
196, 07 Mar, 20:56:59, 0.037
197, 07 Mar, 20:57:29, 0.034
198, 07 Mar, 20:57:59, 0.024
199, 07 Mar, 20:58:29, 0.008
200, 07 Mar, 20:58:59, 0.009
201, 07 Mar, 20:59:29, 0.008

202, 07 Mar, 20:59:59, 0.018
203, 07 Mar, 21:00:29, 0.030
204, 07 Mar, 21:00:59, 0.173
205, 07 Mar, 21:01:29, 0.091
206, 07 Mar, 21:01:59, 0.057
207, 07 Mar, 21:02:29, 0.056
208, 07 Mar, 21:02:59, 0.077
209, 07 Mar, 21:03:29, 0.113
210, 07 Mar, 21:03:59, 0.326
211, 07 Mar, 21:04:29, 0.048
212, 07 Mar, 21:04:59, 0.010
213, 07 Mar, 21:05:29, 0.008
214, 07 Mar, 21:05:59, 0.069
215, 07 Mar, 21:06:29, 0.038
216, 07 Mar, 21:06:59, 0.015
217, 07 Mar, 21:07:29, 0.039
218, 07 Mar, 21:07:59, 0.061
219, 07 Mar, 21:08:29, 0.055
220, 07 Mar, 21:08:59, 0.022
221, 07 Mar, 21:09:29, 0.064
222, 07 Mar, 21:09:59, 0.050
223, 07 Mar, 21:10:29, 0.139
224, 07 Mar, 21:10:59, 0.072
225, 07 Mar, 21:11:29, 0.197
226, 07 Mar, 21:11:59, 0.116
227, 07 Mar, 21:12:29, 0.194
228, 07 Mar, 21:12:59, 0.048
229, 07 Mar, 21:13:29, 0.114
230, 07 Mar, 21:13:59, 0.067
231, 07 Mar, 21:14:29, 0.037
232, 07 Mar, 21:14:59, 0.022
233, 07 Mar, 21:15:29, 0.011
234, 07 Mar, 21:15:59, 0.014
235, 07 Mar, 21:16:29, 0.048
236, 07 Mar, 21:16:59, 0.018
237, 07 Mar, 21:17:29, 0.024
238, 07 Mar, 21:17:59, 0.073
239, 07 Mar, 21:18:29, 0.084
240, 07 Mar, 21:18:59, 0.042
241, 07 Mar, 21:19:29, 0.121
242, 07 Mar, 21:19:59, 0.029
243, 07 Mar, 21:20:29, 0.095
244, 07 Mar, 21:20:59, 0.013
245, 07 Mar, 21:21:29, 0.010
246, 07 Mar, 21:21:59, 0.062
247, 07 Mar, 21:22:29, 0.079
248, 07 Mar, 21:22:59, 0.063
249, 07 Mar, 21:23:29, 0.077
250, 07 Mar, 21:23:59, 0.088
251, 07 Mar, 21:24:29, 0.072
252, 07 Mar, 21:24:59, 0.038
253, 07 Mar, 21:25:29, 0.026
254, 07 Mar, 21:25:59, 0.034
255, 07 Mar, 21:26:29, 0.031
256, 07 Mar, 21:26:59, 0.040
257, 07 Mar, 21:27:29, 0.020
258, 07 Mar, 21:27:59, 0.038
259, 07 Mar, 21:28:29, 0.017
260, 07 Mar, 21:28:59, 0.013
261, 07 Mar, 21:29:29, 0.022
262, 07 Mar, 21:29:59, 0.040
263, 07 Mar, 21:30:29, 0.013
264, 07 Mar, 21:30:59, 0.017
265, 07 Mar, 21:31:29, 0.010
266, 07 Mar, 21:31:59, 0.027
267, 07 Mar, 21:32:29, 0.094
268, 07 Mar, 21:32:59, 0.011
269, 07 Mar, 21:33:29, 0.043
270, 07 Mar, 21:33:59, 0.104
271, 07 Mar, 21:34:29, 0.084
272, 07 Mar, 21:34:59, 0.045
273, 07 Mar, 21:35:29, 0.012

274, 07 Mar, 21:35:59, 0.011
275, 07 Mar, 21:36:29, 0.011
276, 07 Mar, 21:36:59, 0.012
277, 07 Mar, 21:37:29, 0.018
278, 07 Mar, 21:37:59, 0.047
279, 07 Mar, 21:38:29, 0.041
280, 07 Mar, 21:38:59, 0.062
281, 07 Mar, 21:39:29, 0.044
282, 07 Mar, 21:39:59, 0.063
283, 07 Mar, 21:40:29, 0.064
284, 07 Mar, 21:40:59, 0.029
285, 07 Mar, 21:41:29, 0.013
286, 07 Mar, 21:41:59, 0.035
287, 07 Mar, 21:42:29, 0.042
288, 07 Mar, 21:42:59, 0.056
289, 07 Mar, 21:43:29, 0.010
290, 07 Mar, 21:43:59, 0.066
291, 07 Mar, 21:44:29, 0.139
292, 07 Mar, 21:44:59, 0.205
293, 07 Mar, 21:45:29, 0.017
294, 07 Mar, 21:45:59, 0.090
295, 07 Mar, 21:46:29, 0.020
296, 07 Mar, 21:46:59, 1.268
297, 07 Mar, 21:47:29, 1.440
298, 07 Mar, 21:47:59, 0.272
299, 07 Mar, 21:48:29, 0.118
300, 07 Mar, 21:48:59, 0.086
301, 07 Mar, 21:49:29, 0.035
302, 07 Mar, 21:49:59, 0.036
303, 07 Mar, 21:50:29, 0.038
304, 07 Mar, 21:50:59, 0.047
305, 07 Mar, 21:51:29, 0.016
306, 07 Mar, 21:51:59, 0.012
307, 07 Mar, 21:52:29, 0.013
308, 07 Mar, 21:52:59, 0.013
309, 07 Mar, 21:53:29, 0.010
310, 07 Mar, 21:53:59, 0.011
311, 07 Mar, 21:54:29, 0.009
312, 07 Mar, 21:54:59, 0.010
313, 07 Mar, 21:55:29, 0.013
314, 07 Mar, 21:55:59, 0.010
315, 07 Mar, 21:56:29, 0.016
316, 07 Mar, 21:56:59, 0.011
317, 07 Mar, 21:57:29, 0.009
318, 07 Mar, 21:57:59, 0.086
319, 07 Mar, 21:58:29, 0.049
320, 07 Mar, 21:58:59, 0.024
321, 07 Mar, 21:59:29, 0.014
322, 07 Mar, 21:59:59, 0.014
323, 07 Mar, 22:00:29, 0.014
324, 07 Mar, 22:00:59, 0.030
325, 07 Mar, 22:01:29, 0.026
326, 07 Mar, 22:01:59, 0.011
327, 07 Mar, 22:02:29, 0.016
328, 07 Mar, 22:02:59, 0.011
329, 07 Mar, 22:03:29, 0.012
330, 07 Mar, 22:03:59, 0.012
331, 07 Mar, 22:04:29, 0.008
332, 07 Mar, 22:04:59, 0.009
333, 07 Mar, 22:05:29, 0.010
334, 07 Mar, 22:05:59, 0.007
335, 07 Mar, 22:06:29, 0.013
336, 07 Mar, 22:06:59, 0.006
337, 07 Mar, 22:07:29, 0.008
338, 07 Mar, 22:07:59, 0.011
339, 07 Mar, 22:08:29, 0.010
340, 07 Mar, 22:08:59, 0.276
341, 07 Mar, 22:09:29, 0.152
342, 07 Mar, 22:09:59, 0.010
343, 07 Mar, 22:10:29, 0.013
344, 07 Mar, 22:10:59, 0.024
345, 07 Mar, 22:11:29, 0.016




346, 07 Mar, 22:11:59, 0.009
347, 07 Mar, 22:12:29, 0.008
348, 07 Mar, 22:12:59, 0.007
349, 07 Mar, 22:13:29, 0.008
350, 07 Mar, 22:13:59, 0.008
351, 07 Mar, 22:14:29, 0.008
352, 07 Mar, 22:14:59, 0.008
353, 07 Mar, 22:15:29, 0.011
354, 07 Mar, 22:15:59, 0.007
355, 07 Mar, 22:16:29, 0.006
356, 07 Mar, 22:16:59, 0.034
357, 07 Mar, 22:17:29, 0.019
358, 07 Mar, 22:17:59, 0.009
359, 07 Mar, 22:18:29, 0.030
360, 07 Mar, 22:18:59, 0.020
361, 07 Mar, 22:19:29, 0.016
362, 07 Mar, 22:19:59, 0.059
363, 07 Mar, 22:20:29, 0.031
364, 07 Mar, 22:20:59, 0.016
365, 07 Mar, 22:21:29, 0.018
366, 07 Mar, 22:21:59, 0.033
367, 07 Mar, 22:22:29, 0.042
368, 07 Mar, 22:22:59, 0.016
369, 07 Mar, 22:23:29, 0.004
370, 07 Mar, 22:23:59, 0.005
371, 07 Mar, 22:24:29, 0.007
372, 07 Mar, 22:24:59, 0.006
373, 07 Mar, 22:25:29, 0.008
374, 07 Mar, 22:25:59, 0.009
375, 07 Mar, 22:26:29, 0.007
376, 07 Mar, 22:26:59, 0.027
377, 07 Mar, 22:27:29, 0.014
378, 07 Mar, 22:27:59, 0.015
379, 07 Mar, 22:28:29, 0.035
380, 07 Mar, 22:28:59, 0.012
381, 07 Mar, 22:29:29, 0.017
382, 07 Mar, 22:29:59, 0.108
383, 07 Mar, 22:30:29, 0.066
384, 07 Mar, 22:30:59, 0.008
385, 07 Mar, 22:31:29, 0.010
386, 07 Mar, 22:31:59, 0.015
387, 07 Mar, 22:32:29, 0.008
388, 07 Mar, 22:32:59, 0.009
389, 07 Mar, 22:33:29, 0.006
390, 07 Mar, 22:33:59, 0.009
391, 07 Mar, 22:34:29, 0.009
392, 07 Mar, 22:34:59, 0.009
393, 07 Mar, 22:35:29, 0.011
394, 07 Mar, 22:35:59, 0.014
395, 07 Mar, 22:36:29, 0.038
396, 07 Mar, 22:36:59, 0.038
397, 07 Mar, 22:37:29, 0.034
398, 07 Mar, 22:37:59, 0.041
399, 07 Mar, 22:38:29, 0.028
400, 07 Mar, 22:38:59, 0.041
401, 07 Mar, 22:39:29, 0.022
402, 07 Mar, 22:39:59, 0.018
403, 07 Mar, 22:40:29, 0.011
404, 07 Mar, 22:40:59, 0.010
405, 07 Mar, 22:41:29, 0.008
406, 07 Mar, 22:41:59, 0.020
407, 07 Mar, 22:42:29, 0.014
408, 07 Mar, 22:42:59, 0.013
409, 07 Mar, 22:43:29, 0.009
410, 07 Mar, 22:43:59, 0.012
411, 07 Mar, 22:44:29, 0.014
412, 07 Mar, 22:44:59, 0.079
413, 07 Mar, 22:45:29, 0.027
414, 07 Mar, 22:45:59, 0.016
415, 07 Mar, 22:46:29, 0.009
416, 07 Mar, 22:46:59, 0.008
417, 07 Mar, 22:47:29, 0.007

418, 07 Mar, 22:47:59, 0.012
419, 07 Mar, 22:48:29, 0.015
420, 07 Mar, 22:48:59, 0.009
421, 07 Mar, 22:49:29, 0.052
422, 07 Mar, 22:49:59, 0.079
423, 07 Mar, 22:50:29, 0.036
424, 07 Mar, 22:50:59, 0.048
425, 07 Mar, 22:51:29, 0.033
426, 07 Mar, 22:51:59, 0.023
427, 07 Mar, 22:52:29, 0.016
428, 07 Mar, 22:52:59, 0.009
429, 07 Mar, 22:53:29, 0.023
430, 07 Mar, 22:53:59, 0.011
431, 07 Mar, 22:54:29, 0.042
432, 07 Mar, 22:54:59, 0.052
433, 07 Mar, 22:55:29, 0.062
434, 07 Mar, 22:55:59, 0.039
435, 07 Mar, 22:56:29, 0.022
436, 07 Mar, 22:56:59, 0.010
437, 07 Mar, 22:57:29, 0.008
438, 07 Mar, 22:57:59, 0.011
439, 07 Mar, 22:58:29, 0.012
440, 07 Mar, 22:58:59, 0.013
441, 07 Mar, 22:59:29, 0.038
442, 07 Mar, 22:59:59, 0.078
443, 07 Mar, 23:00:29, 0.040
444, 07 Mar, 23:00:59, 0.028
445, 07 Mar, 23:01:29, 0.023
446, 07 Mar, 23:01:59, 0.045
447, 07 Mar, 23:02:29, 0.047
448, 07 Mar, 23:02:59, 0.111
449, 07 Mar, 23:03:29, 0.173
450, 07 Mar, 23:03:59, 0.023
451, 07 Mar, 23:04:29, 0.011
452, 07 Mar, 23:04:59, 0.037
453, 07 Mar, 23:05:29, 0.013
454, 07 Mar, 23:05:59, 0.034
455, 07 Mar, 23:06:29, 0.009
456, 07 Mar, 23:06:59, 0.010
457, 07 Mar, 23:07:29, 0.009
458, 07 Mar, 23:07:59, 0.010
459, 07 Mar, 23:08:29, 0.011
460, 07 Mar, 23:08:59, 0.013
461, 07 Mar, 23:09:29, 0.015
462, 07 Mar, 23:09:59, 0.012
463, 07 Mar, 23:10:29, 0.011
464, 07 Mar, 23:10:59, 0.010
465, 07 Mar, 23:11:29, 0.007
466, 07 Mar, 23:11:59, 0.009
467, 07 Mar, 23:12:29, 0.011
468, 07 Mar, 23:12:59, 0.013
469, 07 Mar, 23:13:29, 0.013
470, 07 Mar, 23:13:59, 0.012
471, 07 Mar, 23:14:29, 0.007
472, 07 Mar, 23:14:59, 0.015
473, 07 Mar, 23:15:29, 0.012
474, 07 Mar, 23:15:59, 0.011
475, 07 Mar, 23:16:29, 0.010
476, 07 Mar, 23:16:59, 0.019
477, 07 Mar, 23:17:29, 0.024
478, 07 Mar, 23:17:59, 0.024
479, 07 Mar, 23:18:29, 0.014
480, 07 Mar, 23:18:59, 0.021
481, 07 Mar, 23:19:29, 0.012
482, 07 Mar, 23:19:59, 0.010
483, 07 Mar, 23:20:29, 0.011
484, 07 Mar, 23:20:59, 0.014
485, 07 Mar, 23:21:29, 0.016
486, 07 Mar, 23:21:59, 0.011
487, 07 Mar, 23:22:29, 0.009
488, 07 Mar, 23:22:59, 0.011
489, 07 Mar, 23:23:29, 0.012

490, 07 Mar, 23:23:59, 0.012
491, 07 Mar, 23:24:29, 0.014
492, 07 Mar, 23:24:59, 0.009
493, 07 Mar, 23:25:29, 0.015
494, 07 Mar, 23:25:59, 0.015
495, 07 Mar, 23:26:29, 0.009
496, 07 Mar, 23:26:59, 0.011
497, 07 Mar, 23:27:29, 0.015
498, 07 Mar, 23:27:59, 0.011
499, 07 Mar, 23:28:29, 0.009
500, 07 Mar, 23:28:59, 0.009
501, 07 Mar, 23:29:29, 0.009
502, 07 Mar, 23:29:59, 0.039
503, 07 Mar, 23:30:29, 0.031
504, 07 Mar, 23:30:59, 0.007
505, 07 Mar, 23:31:29, 0.051
506, 07 Mar, 23:31:59, 0.062
507, 07 Mar, 23:32:29, 0.011
508, 07 Mar, 23:32:59, 0.012
509, 07 Mar, 23:33:29, 0.012
510, 07 Mar, 23:33:59, 0.012
511, 07 Mar, 23:34:29, 0.010
512, 07 Mar, 23:34:59, 0.013
513, 07 Mar, 23:35:29, 0.013
514, 07 Mar, 23:35:59, 0.015
515, 07 Mar, 23:36:29, 0.011
516, 07 Mar, 23:36:59, 0.008
517, 07 Mar, 23:37:29, 0.008
518, 07 Mar, 23:37:59, 0.008
519, 07 Mar, 23:38:29, 0.011
520, 07 Mar, 23:38:59, 0.013
521, 07 Mar, 23:39:29, 0.009
522, 07 Mar, 23:39:59, 0.012
523, 07 Mar, 23:40:29, 0.009
524, 07 Mar, 23:40:59, 0.008
525, 07 Mar, 23:41:29, 0.009
526, 07 Mar, 23:41:59, 0.007
527, 07 Mar, 23:42:29, 0.007
528, 07 Mar, 23:42:59, 0.008
529, 07 Mar, 23:43:29, 0.008
530, 07 Mar, 23:43:59, 0.007
531, 07 Mar, 23:44:29, 0.012
532, 07 Mar, 23:44:59, 0.014
533, 07 Mar, 23:45:29, 0.007
534, 07 Mar, 23:45:59, 0.010
535, 07 Mar, 23:46:29, 0.013
536, 07 Mar, 23:46:59, 0.020
537, 07 Mar, 23:47:29, 0.007
538, 07 Mar, 23:47:59, 0.005
539, 07 Mar, 23:48:29, 0.007
540, 07 Mar, 23:48:59, 0.008
541, 07 Mar, 23:49:29, 0.008
542, 07 Mar, 23:49:59, 0.009
543, 07 Mar, 23:50:29, 0.006
544, 07 Mar, 23:50:59, 0.006
545, 07 Mar, 23:51:29, 0.008
546, 07 Mar, 23:51:59, 0.008
547, 07 Mar, 23:52:29, 0.014
548, 07 Mar, 23:52:59, 0.011
549, 07 Mar, 23:53:29, 0.123
550, 07 Mar, 23:53:59, 0.038
551, 07 Mar, 23:54:29, 0.034
552, 07 Mar, 23:54:59, 0.133
553, 07 Mar, 23:55:29, 0.008
554, 07 Mar, 23:55:59, 0.013
555, 07 Mar, 23:56:29, 0.021
556, 07 Mar, 23:56:59, 0.010
557, 07 Mar, 23:57:29, 0.015
558, 07 Mar, 23:57:59, 0.016
559, 07 Mar, 23:58:29, 0.012
560, 07 Mar, 23:58:59, 0.016
561, 07 Mar, 23:59:29, 0.028

562,	07 Mar,	23:59:59,	0.006
563,	08 Mar,	00:00:29,	0.011
564,	08 Mar,	00:00:59,	0.017
565,	08 Mar,	00:01:29,	0.007
566,	08 Mar,	00:01:59,	0.008
567,	08 Mar,	00:02:29,	0.016
568,	08 Mar,	00:02:59,	0.014
569,	08 Mar,	00:03:29,	0.010

pDR-1000 S/N: 05567 / Tag # 01 / Start time: Mar 07, 19:18:59



APPENDIX D

AES Ash Analytical Results Table

AES Hawaii, Inc. Conditioned Ash Results and Statistics

Composite Sample Limit	Sb (Antimony) mg/kg 31	As (Arsenic) mg/kg 75	Ba (Barium) mg/kg 5400	Be (Beryllium) mg/kg 150	B (Boron) mg/kg 12000	Cd (Cadmium) mg/kg 37
17-3-1-1	0.741	23.8	1060	2.25	1030	ND
17-3-1-2	1.20	27.1	1450	3.33	716	ND
17-3-2-1	0.519	16.3	462	ND	1100	ND
17-3-2-2	ND	18.5	517	ND	1020	ND
17-3-3-1	ND	18.1	326	ND	766	ND
17-3-3-2	ND	13.9	797	ND	1170	ND
17-4-4-1	ND	16.4	873	ND	830	ND
17-4-4-2	ND	10.6	442	ND	660	ND
17-4-5-1	ND	14.7	806	ND	863	ND
17-4-5-2	ND	11.7	1250	ND	297	ND
17-4-6-1	ND	11.5	535	ND	513	ND
17-4-6-2	ND	16.0	893	ND	528	ND
18-1-7-1	ND	14.9	587	ND	521	ND
18-1-7-2	ND	9.91	400	ND	385	ND
18-1-8-1	ND	10.8	424	ND	534	ND
18-1-8-2	ND	16.4	560	ND	515	ND
18-1-9-1	ND	14.4	540	ND	562	ND
18-1-9-2	ND	18.1	556	ND	596	ND
18-2-10-1	ND	17.9	485	ND	596	ND
18-2-10-2	ND	14.1	445	ND	616	ND
18-2-11-1	ND	21.7	431	ND	490	ND
18-2-11-2	ND	21.4	495	ND	859	ND
18-2-12-1	ND	28.8	421	ND	451	ND
18-2-12-2	ND	23.7	318	ND	151	ND
18-3-1-1	0.990	9.2	1310	ND	492	ND
18-3-1-2	1.200	29.2	735	ND	1150	ND
18-3-2-1	1.330	23.5	791	ND	404	ND
18-3-2-2	ND	15.0	193	ND	188	ND
18-3-3-1	ND	14.9	333	ND	486	ND
18-3-3-2	ND	9.9	407	ND	372	ND
18-4-4-1	0.395	10.9	369	ND	500	ND
18-4-4-2	0.178	12.0	386	ND	528	ND
18-4-5-1	0.254	6.7	288	ND	426	ND
18-4-5-2	ND	2.5	334	ND	360	ND
18-4-6-1	ND	7.6	493	ND	921	ND
18-4-6-2	ND	11.3	347	ND	658	ND
19-1-7-1	ND	14.9	446	ND	955	ND
19-1-7-2	ND	45.0	908	ND	2190	ND
19-1-8-1	ND	12.5	280	ND	699	ND
19-1-8-2	ND	22.7	484	ND	1140	ND
19-1-9-1	ND	13.2	470	ND	1200	ND
19-1-9-2	ND	11.3	317	ND	574	ND
Mean +95% Confidence	0.75	18.6	661	3.22	791	0.62

AES Hawaii, Inc. Conditioned Ash Results and Statistics

Composite Sample Limit	Cr (Chromium) mg/kg 58	Cu (Copper) mg/kg 3100	Fe (Iron) mg/kg N/A	Pb (Lead) mg/kg 400	Hg (Mercury) mg/kg 13	Mo (Molybdenum) mg/kg 390
17-3-1-1	36.5	32.8	26300	18.2	0.292	9.88
17-3-1-2	30.2	39.3	26000	28.6	0.0913	12.0
17-3-2-1	27.7	24.1	28600	14.9	0.376	6.01
17-3-2-2	29.2	21.1	31800	14.8	0.430	3.16
17-3-3-1	25.7	16.2	31000	10.0	0.423	4.67
17-3-3-2	35.3	31.9	28500	16.3	0.329	7.20
17-4-4-1	35.3	25.8	27300	17.1	0.244	6.84
17-4-4-2	17.1	14.5	22400	9.85	0.335	4.28
17-4-5-1	33.1	29.9	18800	18.1	0.366	7.84
17-4-5-2	23.3	20.9	10900	17.2	0.303	6.84
17-4-6-1	16.5	14.8	17900	7.1	0.348	3.83
17-4-6-2	22.8	22.2	17700	13.0	0.472	7.87
18-1-7-1	19.0	18.6	19600	11.0	0.418	6.56
18-1-7-2	32.9	28.5	15800	12.8	0.282	3.29
18-1-8-1	33.4	42.1	17200	18.0	0.117	31.3
18-1-8-2	36.9	41.5	16500	15.1	0.117	32.3
18-1-9-1	33.9	40.0	27100	20.3	0.586	4.94
18-1-9-2	34.7	36.8	34500	24.7	0.613	5.43
18-2-10-1	32.4	30.0	38000	23.5	0.589	4.71
18-2-10-2	32.6	33.5	30900	25.7	0.305	4.01
18-2-11-1	37.8	37.3	29700	21.2	0.125	6.86
18-2-11-2	31.4	34.8	32500	16.7	0.262	6.95
18-2-12-1	34.6	49.1	28700	33.3	0.278	9.37
18-2-12-2	32.2	50.4	21000	33.9	0.336	6.19
18-3-1-1	47.1	59.8	17000	18.5	0.327	2.28
18-3-1-2	36.5	54.1	16200	36.2	1.150	4.82
18-3-2-1	50.3	34.0	12400	15.1	1.080	4.03
18-3-2-2	25.5	35.8	11300	35.4	0.856	4.53
18-3-3-1	45.8	34.3	13400	12.9	0.856	4.36
18-3-3-2	73.3	25.7	16000	14.9	1.100	4.00
18-4-4-1	33.2	28.5	21000	20.5	0.355	3.93
18-4-4-2	36.0	39.2	16900	25.1	0.438	2.68
18-4-5-1	22.1	30.9	12500	15.1	0.296	2.84
18-4-5-2	22.0	30.0	11700	17.5	0.337	0.98
18-4-6-1	41.4	37.6	10600	17.5	0.448	3.57
18-4-6-2	36.5	27.5	12000	11.6	0.261	3.50
19-1-7-1	57.8	29.2	24600	19.0	0.352	4.19
19-1-7-2	240.0	54.1	58600	51.5	0.939	10.50
19-1-8-1	85.2	23.3	23700	14.0	0.301	4.27
19-1-8-2	40.4	28.1	30400	17.1	0.287	6.87
19-1-9-1	43.1	47.3	31200	20.1	0.307	7.50
19-1-9-2	14.3	17.8	19900	13.7	0.332	3.12
Mean +95% Confidence	50.6	36.1	25795	22.1	0.413	6.90

AES Hawaii, Inc. Conditioned Ash Results and Statistics

Composite Sample Limit	Ni (Nickel) mg/kg 1600	Se (Selenium) mg/kg 390	Ag (Silver) mg/kg 390	Ti (Thallium) mg/kg 5.2	Zn (Zinc) mg/kg 23000
17-3-1-1	50.2	1.88	ND	0.614	800
17-3-1-2	28.7	2.42	ND	ND	659
17-3-2-1	34.3	1.60	ND	ND	463
17-3-2-2	32.7	1.66	ND	ND	212
17-3-3-1	30.2	1.17	ND	ND	105
17-3-3-2	44.7	2.84	ND	ND	98
17-4-4-1	38.8	2.60	ND	ND	502
17-4-4-2	22.5	1.50	ND	ND	301
17-4-5-1	47.3	4.82	ND	ND	315
17-4-5-2	24.5	3.56	ND	ND	84.8
17-4-6-1	21.6	1.90	ND	ND	93.1
17-4-6-2	28.3	3.62	ND	ND	293
18-1-7-1	23.7	2.30	ND	ND	379
18-1-7-2	43.8	1.48	ND	ND	276
18-1-8-1	51.4	6.25	ND	ND	414
18-1-8-2	53.0	6.47	ND	ND	607
18-1-9-1	48.5	2.30	ND	ND	959
18-1-9-2	45.2	2.38	ND	ND	787
18-2-10-1	41.0	2.07	ND	ND	688
18-2-10-2	39.3	2.16	ND	ND	330
18-2-11-1	50.5	2.83	ND	ND	143
18-2-11-2	44.3	1.89	ND	ND	565
18-2-12-1	54.7	2.23	ND	ND	707
18-2-12-2	64.8	1.78	ND	ND	457
18-3-1-1	69.2	0.12	ND	ND	88.3
18-3-1-2	45.8	2.07	ND	ND	465
18-3-2-1	81.1	1.08	ND	ND	287
18-3-2-2	28.4	1.89	ND	ND	176
18-3-3-1	122	0.86	ND	ND	370
18-3-3-2	134.0	1.10	ND	ND	177
18-4-4-1	54.5	0.30	ND	ND	905
18-4-4-2	40.7	0.09	ND	ND	479
18-4-5-1	35.5	0.43	ND	ND	830
18-4-5-2	40.6	0.45	ND	ND	272
18-4-6-1	60.7	0.53	ND	ND	331
18-4-6-2	49.0	0.40	ND	ND	263
19-1-7-1	116.0	0.61	ND	ND	871
19-1-7-2	609	0.29	ND	ND	1630
19-1-8-1	236.0	0.29	ND	ND	146
19-1-8-2	63.3	0.88	ND	ND	895
19-1-9-1	122	0.78	ND	ND	1670
19-1-9-2	29.8	0.86	ND	ND	779
Mean +95% Confidence	98.4	1.99	0.796	0.66	612

AES Hawaii, Inc. Conditioned Ash Results and Statistics

Composite Sample Limit	Sb (Antimony) mg/kg 31	As (Arsenic) mg/kg 75	Ba (Barium) mg/kg 3400	Be (Beryllium) mg/kg 150	B (Boron) mg/kg 12000	Cd (Cadmium) mg/kg 37
17-3-1-1	0.741	23.8	1060	2.25	1030	0.30
17-3-1-2	1.200	27.1	1450	3.33	716	0.34
17-3-2-1	0.519	16.3	462	2.45	1100	0.25
17-3-2-2	0.316	18.5	517	6.30	1020	0.32
17-3-3-1	0.258	18.1	326	1.29	766	0.26
17-3-3-2	0.364	13.9	797	1.54	1170	0.36
17-4-4-1	0.317	16.4	873	1.62	830	0.32
17-4-4-2	0.331	10.6	442	1.02	660	0.33
17-4-5-1	0.219	14.7	806	2.16	863	0.54
17-4-5-2	0.258	11.7	1250	1.48	297	0.60
17-4-6-1	0.353	11.5	535	0.96	513	0.35
17-4-6-2	0.248	16.0	893	1.24	528	0.52
18-1-7-1	0.243	14.9	587	1.22	521	0.24
18-1-7-2	0.314	9.9	400	3.14	385	0.31
18-1-8-1	3.125	10.8	424	3.13	534	3.13
18-1-8-2	3.235	16.4	560	3.24	515	3.24
18-1-9-1	0.780	14.4	540	0.34	562	0.34
18-1-9-2	0.349	18.1	556	3.49	596	0.35
18-2-10-1	0.348	17.9	485	3.48	653	0.35
18-2-10-2	0.331	14.1	445	1.63	616	0.33
18-2-11-1	0.318	21.7	431	2.53	490	0.32
18-2-11-2	0.675	21.4	495	2.20	359	0.34
18-2-12-1	0.506	28.8	421	5.06	859	0.06
18-2-12-2	0.184	23.7	318	4.90	451	0.07
18-3-1-1	0.990	9.2	1310	1.73	151	0.06
18-3-1-2	1.200	29.2	735	6.80	492	0.58
18-3-2-1	1.330	23.5	791	4.20	404	0.54
18-3-2-2	0.428	15.0	193	3.59	188	0.43
18-3-3-1	0.428	14.9	333	3.19	488	0.43
18-3-3-2	0.550	9.9	407	2.45	372	0.55
18-4-4-1	0.395	10.9	369	1.05	500	0.10
18-4-4-2	0.178	12.0	386	2.71	528	0.14
18-4-5-1	0.127	6.7	288	1.39	426	0.13
18-4-5-2	0.102	2.5	334	1.24	360	0.10
18-4-6-1	0.141	7.6	493	4.05	921	0.14
18-4-6-2	0.344	11.3	347	1.41	658	0.12
19-1-7-1	0.131	14.9	446	2.02	955	0.13
19-1-7-2	0.313	45.0	908	7.86	2190	0.14
19-1-8-1	0.143	12.5	280	2.37	699	0.14
19-1-8-2	0.144	22.7	484	3.55	1140	0.14
19-1-9-1	0.144	13.2	470	2.72	1200	0.14
19-1-9-2	0.117	11.3	317	1.24	574	0.12
Mean	0.541202	16.2622	570.5714	2.703548	680.4762	0.421321
Standard Error	0.103257	1.150265	44.86308	0.253415	54.53046	0.099213
Standard Deviation	0.689181	7.454588	290.746	1.642315	353.3977	0.642974
Sample Variance	0.447803	55.57058	84533.23	2.697197	124890	0.413415
Range	3.1335	42.46	1257	7.521	2039	3.1775
Minimum	0.1015	2.54	193	0.339	151	0.0575
Maximum	3.235	45	1450	7.86	2190	3.235
Count	42	42	42	42	42	42
Confidence Level(95.0%)	0.208532	2.323007	90.60283	0.511781	110.1265	0.200365

Note: If the original composite sample was Not Detected, the maximum analytical value is 1/2 the detectable limit for that specific sample.

AES Hawaii, Inc. Conditioned Ash Results and Statistics

Composite Sample Limit	Cr (Chromium) mg/kg 56	Cu (Copper) mg/kg 3100	Fe (Iron) mg/kg N/A	Pb (Lead) mg/kg 400	Hg (Mercury) mg/kg 13	Mo (Molybdenum) mg/kg 390
17-3-1-1	36.5	32.8	26300	18.2	0.292	9.88
17-3-1-2	30.2	39.3	26000	28.6	0.046	12.00
17-3-2-1	27.7	24.1	28800	14.9	0.376	6.01
17-3-2-2	29.2	21.1	31800	14.8	0.430	1.58
17-3-3-1	25.7	16.2	31000	10.0	0.423	4.67
17-3-3-2	35.3	31.9	28500	16.3	0.329	7.20
17-4-4-1	35.3	25.8	27300	17.1	0.244	6.84
17-4-4-2	17.1	14.5	22400	9.9	0.335	4.28
17-4-5-1	33.1	29.9	18800	18.1	0.366	7.84
17-4-5-2	23.3	20.9	10900	17.2	0.303	6.84
17-4-6-1	16.5	14.8	17900	7.1	0.348	3.83
17-4-6-2	22.8	22.2	17700	13.0	0.472	7.87
18-1-7-1	19.0	18.6	19600	11.0	0.418	6.56
18-1-7-2	32.9	28.5	15800	12.8	0.282	3.29
18-1-8-1	33.4	42.1	17200	18.0	0.059	15.65
18-1-8-2	36.9	41.5	18500	15.1	0.059	16.15
18-1-9-1	33.9	40.0	27100	20.3	0.586	4.94
18-1-9-2	34.7	36.8	34500	24.7	0.613	5.43
18-2-10-1	32.4	30.0	38000	23.5	0.589	4.71
18-2-10-2	32.6	33.5	30900	25.7	0.305	4.01
18-2-11-1	37.8	37.3	29700	21.2	0.063	6.86
18-2-11-2	31.4	34.8	32600	16.7	0.262	6.95
18-2-12-1	34.6	49.1	28700	33.3	0.278	9.37
18-2-12-2	32.2	50.4	21000	33.9	0.336	6.19
18-3-1-1	47.1	59.8	17000	18.5	0.327	2.28
18-3-1-2	36.5	54.1	16200	36.2	0.575	4.82
18-3-2-1	50.3	34.0	12400	15.1	0.540	4.03
18-3-2-2	25.5	35.8	11300	35.4	0.428	4.53
18-3-3-1	45.8	34.3	13400	12.9	0.428	4.36
18-3-3-2	73.3	25.7	16000	20.5	0.550	4.00
18-4-4-1	33.2	28.5	21000	20.5	0.355	3.83
18-4-4-2	36.0	39.2	16900	25.1	0.438	2.68
18-4-5-1	22.1	30.9	12600	15.1	0.296	2.84
18-4-5-2	22.0	30.0	11700	17.5	0.337	0.96
18-4-6-1	41.4	37.6	10600	17.5	0.448	3.57
18-4-6-2	36.5	27.5	12000	11.6	0.261	3.50
19-1-7-1	57.8	29.2	24600	19.0	0.352	4.19
19-1-7-2	240.0	54.1	58600	51.5	0.939	10.50
19-1-8-1	85.2	23.3	23700	14.0	0.301	4.27
19-1-8-2	40.4	28.1	30400	17.1	0.144	6.87
19-1-9-1	43.1	47.3	31200	20.1	0.307	7.50
19-1-9-2	14.3	17.8	19900	13.7	0.332	3.12
Mean	39.88095	32.69762	22869.05	19.45333	0.361182	5.879095
Standard Error	5.306354	1.693958	1448.955	1.318392	0.02588	0.506329
Standard Deviation	34.3891	10.9781	9390.303	8.54416	0.16772	3.281389
Sample Variance	1182.61	120.5188	88177799	73.00266	0.02813	10.76751
Range	225.7	45.3	48000	44.41	0.89335	15.168
Minimum	14.3	14.5	10600	7.09	0.04565	0.982
Maximum	240	59.8	58600	51.5	0.939	16.15
Count	42	42	42	42	42	42
Confidence Level(95.0%)	10.7164	3.421018	2926.225	2.662548	0.052265	1.022553

Note: If the original composite sample was Non-Detect, the assumed analytical value is 1/2 the detectable limit for that specific sample

AES Hawaii, Inc. Conditioned Ash Results and Statistics

Composite Sample Limit	Ni (Nickel) mg/kg 1600	Se (Selenium) mg/kg 390	Ag (Silver) mg/kg 390	Tl (Thallium) mg/kg 5.2	Zn (Zinc) mg/kg 23000
17-3-1-1	50.2	1.88	0.304	0.61	800
17-3-1-2	28.7	2.42	0.339	0.34	659
17-3-2-1	34.3	1.60	0.245	0.25	463
17-3-2-2	32.7	1.66	0.316	0.32	212
17-3-3-1	30.2	1.17	0.258	0.26	105
17-3-3-2	44.7	2.84	0.364	0.36	98
17-4-4-1	38.8	2.60	0.317	0.32	502
17-4-4-2	22.5	1.50	0.331	0.33	301
17-4-5-1	47.3	4.82	0.212	0.75	315
17-4-5-2	24.5	3.56	0.258	0.60	85
17-4-6-1	21.6	1.90	0.353	0.36	93
17-4-6-2	28.3	3.62	0.248	0.84	293
18-1-7-1	23.7	2.30	0.243	0.70	379
18-1-7-2	43.8	1.48	0.314	0.31	276
18-1-8-1	51.4	3.13	3.125	0.56	414
18-1-8-2	53.0	3.24	3.235	0.19	607
18-1-9-1	48.5	2.30	0.339	0.20	959
18-1-9-2	45.2	2.38	0.349	0.56	787
18-2-10-1	41.0	2.07	0.348	1.74	688
18-2-10-2	39.3	2.16	0.331	0.73	330
18-2-11-1	50.5	2.83	0.318	0.51	143
18-2-11-2	44.3	1.89	0.338	0.34	565
18-2-12-1	54.7	2.23	0.259	0.49	707
18-2-12-2	64.8	1.78	0.067	0.46	457
18-3-1-1	69.2	0.06	0.058	0.97	88
18-3-1-2	45.8	2.07	2.280	1.19	465
18-3-2-1	81.1	0.54	0.540	0.54	287
18-3-2-2	28.4	1.89	0.428	0.43	176
18-3-3-1	122.0	0.43	0.428	0.43	370
18-3-3-2	134.0	0.55	0.550	0.55	177
18-4-4-1	54.5	0.30	2.280	0.61	905
18-4-4-2	40.7	0.09	0.898	0.68	479
18-4-5-1	35.5	0.43	0.405	0.42	830
18-4-5-2	40.6	0.45	0.273	0.53	272
18-4-6-1	60.7	0.53	0.402	0.47	331
18-4-6-2	49.0	0.40	0.528	0.33	263
19-1-7-1	116.0	0.61	0.131	0.63	871
19-1-7-2	609.0	0.14	1.050	1.65	1630
19-1-8-1	236.0	0.14	0.412	0.52	146
19-1-8-2	53.3	0.88	0.144	0.47	895
19-1-9-1	122.0	0.78	0.144	0.54	1670
19-1-9-2	29.8	0.86	0.117	0.53	779
Note: If the original composite sample was Non Detect, the assumed analytical value is 1/2 the detectable limit for that specific sample					
Mean	69.08571	1.630857	0.563619	0.56244	496.9571
Standard Error	14.4981	0.176264	0.114921	0.050155	56.94404
Standard Deviation	93.95845	1.142318	0.744772	0.325041	369.0396
Sample Variance	8828.19	1.304892	0.554685	0.105651	136190.2
Range	587.4	4.7625	3.1775	1.541	1585.2
Minimum	21.6	0.0575	0.0575	0.194	84.8
Maximum	609	4.82	3.235	1.735	1670
Count	42	42	42	42	42
Confidence Level(95.0%)	29.27951	0.355971	0.232087	0.10129	115.0008